

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)



САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  
БЫРАБЫТАЛЫСТЫБАТА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УУРААХ

г. Якутск

Дьокуускай к.

от 22 декабря 2015 г. № 501

### О Правилах орфографии и пунктуации языка саха

На основании статьи 4 Закона Республики Саха (Якутия) от 16 октября 1992 г. № 1170-XII «О языках в Республике Саха (Якутия)», в целях укрепления орфографического режима и унификации норм государственного языка саха Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:

1. Утвердить Правила орфографии и пунктуации языка саха согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 февраля 2001 г. № 83 «Об орфографии языка саха».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Дьячковского А.П.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

Председатель Правительства  
Республики Саха (Якутия)



Г. ДАНЧИКОВА

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНЫ



постановлением Правительства  
Республики Саха (Якутия)  
от 22 декабря 2015 г. № 501

### Сахалыны таба суройтуу быраабылалара

#### I. Саха тылын доржоонноро уонна кинилэр суруллуулара

1. Саха тыла сүүрбэ ахаас доржоонноох. Ол инигэр абыс – кылгас: *a, o, э, θ, i, ы, y, ү; абыс – ухун: aa, oo, ээ, θθ, ii, ыы, uu, үү; түөрт – дьуптуон: ыа, yo, iэ, yө.*

2. Саха тыла сүүрбэ бүтэй доржоонноох: *б, г, ҕ, ҕь, ѹ, ѵ [j], л, м, н, нь, н, р, h – ньиргиэрдээх; к, п, с, т, х, ч – ньиргиэрэ суюх.*

3. Ухун ахаас, дьуптуон уонна хохулаар бүтэй доржоон сурукка икки буукубанан бэлиэтэнэр, холобур: *таас, туус, ыар, иэс, уос, үөс; аттаах, муннук.*

4. Хохуласпыт **њынь** бүтэй доржоонго биир сымнатыы бэлиэтэ суруллар, холобур: *оонњьоо, обонњьор, булгунњых, чаанњых (этиллэрин курдук оонњьоо, обонњьор, булгунњых, чаанњых буолбат).*

5. Мурун *j* доржооно сурукка *й* буукубанан бэлиэтэнэр.

Мантан турдуур: *анъыы.*

#### II. Тыл олоҕун таба суройтуу

6. Тыл олоҕун бастакы сүһүөҕэ *o* эбэтэр *a* доржоонунан туспатыйан, *doiđu – дайды, хотуур – хатыыр, колуур – салыыр* диэн этиллэн араастанар буоллаҕына, сурукка *o* доржоонноох арааһа ылышлар: *doiđu, хотуур, колуур.*

7. Тыл олоҕо *ө* эбэтэр *э* доржоонунан туспатыйан, *сөрүүн-сэриин, өлүөр – элиэр, мөккүөр – мэккиэр, сөкү – сэки* диэн этиллэр буоллаҕына, сурукка *ө* доржоонноох арааһа ылышлар: *сөрүүн, өлүөр, мөккүөр, сөкү.*

8. Тыл олоҕо *и* эбэтэр *э* доржоонунан туспатыйан, *илии – элии, силии – сэлии, ингиир – энгиир, бириэмэ – бэриэмэ, кэнники – кэннэхи* диэн этиллэр буоллаҕына, сурукка *и* доржоонноох арааһа ылышлар: *илии, силии, ингиир, бириэмэ, кэнники.*

Мантан турдууллар: *энгин, энги.*

**9.** Тыл олою **a** эбэтэр **ы** дорбоонунан туспатыйан, **ыйдана** – **ыйдына**, **антах** – **ынтах**, **наңараада** – **наңыраада**, **халтараан** – **халтыраан**, **хантараак** – **хантыраак** диэн этиллэр буоллаына, сурекка **a** дорбоонноох арааһа ылыллар: **ыйдана**, **антах**, **наңараада**, **халтараан**, **хантараак**.

**10.** **Дайбаа** – **тайбаа**, **судургу** – **сүтургу**, **хайдах** – **хайтах** диэн **ð** уонна **m** аралдынылаах тыллар олохторугар **ð** буукуба суруллар: **дайбаа**, **дабыдал**, **далана**, **дай**, **судургу**, **хайдах**.

**11.** Тыл саңаланытыгар **c** эбэтэр **h** дорбоонунан туспатыйан, **суюх** – **hyox**, **сааскы** – **haаскы**, **сурук** – **hyрук** диэн барыйааннаах буоллаына, сурекка **c** дорбоонноох арааһа ылыллар: **суюх**, **саха**, **сааскы**, **сурук**.

**12.** Тылга **h** дорбоон кылгас аһаңас дорбоонунан арыттанан хос хатыланар буоллаына, бастакыта **c** дорбоонго кубулуйар, холобур: **эсэhит**, **сүөсүhүт**, **үсүhүн**; оттон унатылаах аһаңынан араарыллар буоллаына уларыйбат, холобур: **аhаahын**, **ууhаahын**.

**13.** **Түөрт** – **туөт**, **бэрт** – **бэт**, **булт** – **бут**, **тарт** – **тат**, **орт** – **от** курдук икки анзы этиллэр тыл олою **-рт**, **-лт** бүтүүлээх суруллар: **туөрт**, **бэрт**, **булт**, **тарт**, **орт**.

**14.** Тыл олою ньиргиэрэ суюх **k**, **n**, **c**, **m**, **x**, **ч** уонна ньиргиэрдээх **ð** бүтэй дорбооннор иннилэригэр турар **p** уонна **л** бүтэй дорбооннор уларыйбаттар, холобур: **ардах**, **бытархай**, **кырпай**, **оборчо**, **орто**, **санархай**; **талкы**, **тэрилтэ**, **тэтэркэй**, **харчы**, **холку**, **чарпа**, **ылтанаын**, **эркин**, **булчут**.

Хос б ы **h** а а р ы ы: **алчай** – **аччай**, **былчархай** – **быичархай**, **былчын** – **быиччиын**, **бэгэлчэк** – **бэгэччэк**, **былчай** – **быиччай**, **мүлчү** – **мүччү** диэн икки анзы этиллэр тылларга **чч** суруллар: **аччай**, **быичархай**, **быиччиын**, **бэгэччэк**, **быиччай**, **мүччү**.

**15.** **А҃бабыт** – **а҃бабыт**, **ангыы** – **аны**, **ангаар** – **ангар**, **миин** – **мин**, **ойуун** – **ойун**, **туораах** – **туорах**, **энээр** – **энэр**, **эдьиий** – **эдьий**, **эмий** – **эмий** диэн икки анзы этиллэр тыл олою уюн аһаңас суруллар, холобур: **а҃бабыт**, **ангыы**, **ангаар**, **миин** (эт **миинэ**), **ойуун**, **туораах**, **энээр**, **эдьиий**, **эмий**.

**16.** Даңааһын аат уонна сиһыат суолтатыгар туттуллар миэстэни уонна кэми көрдөрөр **үөhэ** – **үөhээ**, **аллара** – **аллараа**, **киэhэ** – **киэhээ** курдук туспатыйар тыллар даңааһын суолталаннахтарына, олохторун бүтүүтүгэр уюн аһаңас суруллар: **үөhээ тутаах**, **аллараа** **кэрдиис**, **киэhээ чэй**; оттон сиһыат суолталаннахтарына, кылгас аһаңас суруллар, холобур: **үөhэ турар**, **аллараа уур**, **киэhэ кэлээр**.

**17.** Бүтүүлэрэ **тоðо** – **тоðу**, **дъөлө** – **дъөлү**, **хайа** – **хайы**, **оно** – **ону** курдук киэн эбэтэр кыараңас аһаңас дорбоонунан туспатыйан этиллэр сиһыаттар олохторо киэн аһаңас дорбоонноох суруллар: **тоðо**, **дъөлө**, **хайа**, **оно**.

**18.** Да (*даа*) диэн көмө тыл сыһыан тыл уонна ыйытар эбискэ суолталаах буоллаңына, *аа* дорбоонноох суруллар, холобур: кэл *даа* көрдөһөбүн; туюх *даа?*, онтон атын түбэлтэбэ *а* суруллар, холобур: ким *да* суюх, көрдүм *да* ылым, соло *да* суюх, ыарыйдарбын *да* үлэлээтим, кыра *да* эбит.

**19.** Гын диэн туохтуур уонна нуучча тылыттан киирбит *г*-нан саңаланар сорох тыллар олохторо *г* дорбоонноох суруллар: *гын*, *гаас*, *гуорун*, *гиэрбэ*, *гаайка*.

### III. Сыһыарыылаах тыллары таба суройтуу Аат тыл

**20.** Тыл олою *х* дорбоонунан бүтэр буоллаңына, ааттарга эбиллэр *-чыт (-сыт)* сыһыарыы *Ч* буукубаттан саңаланан суруллар, холобур: *онохчут*, *тунахчыт*, *куобахчыт*; оттон тыл олою *к* дорбоонунан бүтэр буоллаңына, сыһыарыы *С* буукубалаах суруллар, холобур: *балыксыт*, *суруксүт*, *ыланнныксыт*.

Мантан туюулаар: *ынахсыт*, *табахсыт*, *чабырбахсыт*, *өлүөхсүт*, *буолуохсүт* диэн курдук тыллар.

**21.** *л, р, с, т* дорбооннорунан бүтэр ааттарга *-чыт (-дыым)* сыһыарыы эбилиитигэр тыл олоюн бүтүү дорбоонноро кубулуйбаттар, холобур: *мас* – *масчыт*, *куөс* – *куөсчүт*, *от* – *отчүт*, *эт* – *этчүт*, *суол* – *суолдьют*, *хайынар* – *хайынардыт*, *сүгэхэр* – *сүгэхэрдыт*.

**22.** *-мни* эбэтэр *-мды* сыһыарыынан үөскүүр *баһымны* – *баһымды*, *кыһамны* – *кыһамды*, *өһүөмнү* – *өһүөмдү* курдук аат *Н* буукубалаах суруллар: *баһымны*, *кыһамны*, *өһүөмнү*.

**23.** *-н* дорбоонунан бүтэр ааттарга элбэх ахсаан сиһыарыыта *-лар* эбиллэригэр, хоңуласпыт *нн* дорбоон суруллар, холобур: *сәһэн* – *сәһэннэр*, *аан* – *ааннар*, *отон* – *отоннор*.

Мантан туюулаар: *тойоттор*, *хотуттар*, *бараҳсаттар*, *эмээхситтэр*, *улахаттар*, *сүллүүкуттэр*, *түөкүттэр*, *кулугээттэр*, *ыараҳаттар* диэн тыллар.

**24.** *-р* дорбоонунан бүтэр ааттарга эбиллэр элбэх ахсаан сиһыарыыта *-дар* көрүнүнэн суруллар, холобур: *оонньуур* – *оонньуурдар*, *сыыр* – *сыырдар*, *солуур* – *солуурдар*.

Мантан туюулаар: *дъахтар* – *дъахталлар*, *оённьюор* – *оённьюоттор*, *доҕор* – *доҕоттор*.

**25.** *-т* сэргэстэйинитинэн бүтэр тыл олою түһүк (падеж) сиһыарыыта эбиллэригэр *т* дорбоон уларыйан манык суруллар: *түөрт* – *түөрдү* –

*түөртэн – түөркэ, күөрт – күөрдү – күөртэн – күөркэ, кыырт – кыырды – кыыртан – кыырка.*

**26.** Аһаңас доржоонунан бүтэр аат олоðор эбиллэр туттуу түхүк сиынарыыта соðотох **н** буукубалаах суруллар, холобур: *саанан, сүөhүнэн, быанан, буукубанан* (*сааннан, сүөhүннэн, быаннан, буукубаннан* буолбат).

**27.** Аһаңас доржоонунан бүтэр аат олоðор тэнни түхүк сиынарыыта **-м** буукубалаах суруллар, холобур: *тыы – тыытааðар, оðо – оðомтооðор, киhi – киhiлээðэр* (*тыылааðар, оðолооðор, киhiлээðэр* буолбат).

**28.** Тыл олоðун тиñэх **-n, -k, -x, -c** доржоонноро аһаңас доржоонунан саðаланаар сиынарыы эбиллэригэр ханыылыы **-б, -г, -б, -h** доржооннорго кубулуйаллар, холобур: *сан – сабы, балык – балыгы, талах – талаðы, сулус – сулуhу*.

**29.** Тыл олоðун тиñэх бүтэй доржоонноро дьүөрэлэñэн уларыйылара сурукка манык бэлиэтэнэр:

а) бүтүү **-н** доржоон **-н, -м** буолар, холобур: *аан – аангна – ааммыт; түөн – түөнгнэ – түөммүт;*

б) бүтүү **-м** доржоон **-к, -н** буолар, холобур: *ам – акка – аппыт; хатам – хатакка – хатаппыт, суорам – суоракка – суораппыт.*

### Туохтуур

**30.** Кэпсиир киэп кэлэр кэмин 2-с сирэйэ биир ахсаантга **нг** доржоонноох суруллар, холобур: эн *барыанг, барыаьынг, эн аныанг, аныаьынг*.

**31.** Соруйар киэп 1-гы, 2-с сирэйдэрэ элбэх ахсаантга **нг** доржоонноох суруллаллар, холобур: *туруоðунг, турунг, тураарынг, олоруоðунг, олорунг, олороорунг, аныаьынг, ахаанг, ахаарынг*.

**32.** Соруйар киэп 3-с сирэйэ элбэх ахсаантга **нн** доржоонноох суруллар, холобур: *кэллиннэр, кэлиэхтиннэр, бардыиннаар, барыахтыиннаар* (кэллинэр, кэлиэхтинэр, бардынаар, барыахтынаар буолбат).

**33.** *Бараайаьын-бараайыккын, барыыñыгын-барыыñыккын, барааччы-барааччык* курдук туспатыйар туохтуурдар сиынарыылара **-аайа, -ыыйы, -ааччы** көрүннээх суруллар, холобур: *бараайаьын, барыыñыгын, барааччы.*

**34.** Туохтуур олоðун тиñэх **-р** доржооно дъаñайар туñaайы **-м** сиынарыыта эбилиннэðинэ түспэт, холобур: *сүүр – сүүрт, олор – олорт, бааñыр – бааñырт* (*сүүт, олот, бааñыт* буолбат).

**35.** Туохтуур олоðун тиñэх **-й, -л, -р** доржоонноро холбуу туñaайы сиынарыыта **-с** эбиллэригэр уларыйбаттар: *барсабын, кэлсэбин, кылыйсар* (*бассабын, кэссэбин, кылыйссар* буолбат).

**36.** *Таьыс, оðус* курдук туохтуур сирэйдэниитигэр бүтүү **-с** уларыйбат, холобур: *охсобун, тахсабын, тахсар, охсор* (*оххобун, таххабын, оххор, таххар* буолбат).

## Даңдаһын аат, ахсаан аат уонна сиһыат

**37.** *-ны (-ни)* сиһыарыынан үөскүүр даңдаһын аат хоһуласпыйт **нн** доржоонноох суруллар, холобур: бүгүн – бүгүннүү, кыһын – кыһыннүү, киәһэ – киәһээнни, бәзәһәэ – бәзәһәэнни.

**38.** *Киәһэ, сарсыарда, бачча* диэн ааттар *диэри* диэн дъөһүөлүү кытта туттуллууларыгар унатылаах аһаңас уонна хоһуласпыйт **нн** доржоонноох суруллаллар, холобур: *киәһээнни* *диэри, баччаанни* *диэри, сарсыардаанни* *диэри*.

**39.** *-ны (-кы, -гы)* сиһыарыынан үөскээбит даңдаһын аат бүтүү кыараңас доржооно танаарыы түйүккэ уларыйбат, холобур: *кыһынгыттан, уруккуттан, күнүскүттэн* (*кыһынгаттан, уруккаттан, күнүскэттэн* буолбат).

**40.** Дъаһайар туһаайыттан *-чи* сиһыарыынан үөскээбит сиһыат **чч** доржоонноох суруллар, холобур: *сардырбаччи, курдүргэччи, былтаччи, кәлтәччи* (*сардырбатчи, курдүргэтчи, былтатчи, кәлтэтчи* буолбат).

**41.** *-р* доржоонунан бүтэр туюхтуурттан *-чи* сиһыарыынан үөскээбит сиһыат *-рч* доржоонноох суруллар, холобур: *кытарчи, хараарчы, саһарчы* (*кытаччи, харааччи, саһаччи* буолбат).

**42.** Ааспыйт кэмнээх аат туюхтуурттан *-ча* сиһыарыынан үөскээбит сиһыакка уонна *сүүрбэ, отут* ахсаан ааттан үөскээбит барыллааһын ахсаан аакка хоһуласпыйт **чч** суруллар, холобур: *барбычча, көрбүччэ, үөрбүччэ, сүүрбэччэ, отучча* (*барбытча, көрбүтчэ, үөрбүтчэ, сүүрбэтчэ, отутча* буолбат).

## IV. Нууччалыны тыллы таба суруйуу

### 1. Тыл олообун таба суруйуу

**43.** Нуучча тыллыттан ылан туттууллар тыллы таба суруйууга маннык сүрүн ирдэбил тутуһуллар:

1. Олохсуйбута өр буолбут, киэнник туттууллан сахалыны көрүннэммит *остуол, куорат, дыыала, бирикээс, оскуола, сокуон, дъааһыла, ачыкы* курдук, ону сэргэ саха тылын сокуонугар дэбигис сөп түбәһәр, үөрүйэх буолбут киэн туттууллулаах *автобус – оптуобус, журналист – суруналыыс, конкурс – куонкуурс, рынок – ырыынак, студент – устудьюон, тема – тиэмэ* курдук тыллар сахалыны көрүнгүнэн суруллаллар.

2. Наука, тиэхиньикэ, бэлиитикэ эйгэтигэр киэнник туттууллар уонна саха тылын сокуонугар дэбигис бас бэриммэт *грассмейстер, неолит, полиграфия, фортепьяно* курдук тыллар олохторо нууччалыны көрүнгүнэн суруллаллар.

Х о с б ы һ а а р ы ы .

Манык тыллар кэлин киэнник тарбданан сахалыны туттуллар буоллахтарына, сахалыны суруллуохтарын сөп.

**44.** Сир-дойду уонна дьон аата нууччалыны да, сахалыны да суруллар, холобур: *Япония – Дъоппуон, Алдан – Аллан, Сибирь – Сибиир, Америка – Эмиэрикэ; Иванов, Петров, Сидоров, Мария, Фёкла, Пётр, Тумусов; Уйбаныап, Бөтүрүөп, Сиидэрэп, Маарыйа, Сүөкулэ, Бүөтүр, Тумуухан.*

**45.** Даңааһын аат толору пуорматынан этиллэр кирии географической ааттар уонна эр дьон араспааньылара, ону тэнэ **-ск** бүтүүлээх куораттар ааттара сурукка **-ай** эбэтэр **-эй** бүтүүнэн бэриллэллэр, холобур: Новая Гвинея, Охотской муора, Пекарской, Горькой, Курской, Минской, этиловай испиир, физической география.

Х о с б ы һ а а р ы ы. Нууччалыны суруллар бүтүү охсуулаах **о** доржооно уларыйбат, холобур: Чудской күөл, Чусовской, Донской.

## 2. Сыңыарылаах тылы таба суруйуу

**46.** Сахаңа ханыыта суюх бүтүүлээх тыллар сэргэстэһэр доржооннорун ыккардыгар кыбытык аһаңас доржоон этиллэр да буоллааына, тыл олооо сыңыарыны иннигэр уларыйбат, холобур: *зубр – зубру, рефлекс – рефлексэ, диаметр – диаметрга.*

**47.** Тыл олооун бүтэхник **ф** доржооно аһаңас доржоонунан саңаланар сыңыарыны эбиллиитигэр **б** буолар: *географ – географы, томограф – томографы*, оттон тыл олооун бүтэхник **в** доржооно сыңыарыны эбиллиитигэр уларыйбат, холобур: *Сивцев – Сивцеви, Николаев – Николаевы.*

**48.** **-кт, -пт, -фт, -хт** бүтүүлээх тыллар уларыйыларыгар тиһэх доржоонноро түһэр, онтон хаалбыт **к, п, ф, х** доржооннор сыңыарыны аһаңас доржоонун иннигэр ньиргиэрдээххэ кубулуйаллар, холобур: *экстракт – экстрагы, адепт – адебы, ландшафт – ландшабы, Либкнехт – Либкнеђи.*

**49.** **-рд, -рт** бүтүүлээх тыллар сахалыны **-рт** бүтүүлээх тыл курдук уларыйаллар, холобур: *аккорд – аккорду – аккорка, Альберт – Альберды – Альберка.*

**50.** Тиһэх **ж, з, и, иш, ищ** доржооннор аһаңас доржоонунан саңаланар сыңыарыны эбиллиитигэр **h** буолаллар, холобур: *репортаж – репортажы, противогаз – противоганы, ранец – ранеңи, туши – туhyу, плащ – плаңы.*

**51.** **-йд, -лк, -мб, -мп, -нд, -рв, -нк, -ск** доржооннорунан бүтэр тыллар уларыйыларыгар олохторун уонна сыңыарыларын ыккардыгар, **54-с** **быраабыла а), б)** **пууннарынан** салайтаран, аһаңас доржоон эбиллэр, холобур: *тальк – тальканы, лимб – лимбэни, зонд – зонданы, резерв – резервэни, франк – франканы, киоск – киосканы.*

**52.** Икки бүтэй доржоон хохулааытынан эбэтэр **-нт, -нг, -ст, -зд** сэргэстэһийитинэн бийтэр сымнатылаах доржоонунан бүтэр тыллар

уларыйыларыгар бүтәнкүр дөрөөннөрө эбэтэр сымнатылара сүтэр, оттон хаалбыт дөрөөн сахалыны тылга курдук уларыйар, холобур: *ватт* – *ваты* – *вакка*, *сержант* – *сержаны* – *сержанна*, *спортинг* – *спортины* – *спортина*, *турист* – *турикы* – *подъезд* – *подъеки* – *подъезка* (ол эрээри: *фланг* – *флангалаах*).

**Х о с б ы һ а а р ы ы:** *-ль* дөрөөнүнан бүтэр аат тыл *л*-тан уонна аһаңастартан ураты дөрөөнүнан саңаланаар сыйыарыны эбиллиитигэр сымнатар бэлиэтин сүтэрбэт, холобур: *педаль* – *педальга*, *туннель* – *туннельга*; аһаңас уонна *л* дөрөөнүнан саңаланаар сыйыарыны эбиллиитигэр сымнатыта сүтэр: *педалы*, *педаллар*, *виолончель* – *виолончелы* – *виолончеллар*.

**53.** Аат тыл тиһэх сүһүөбүн аһаңас дөрөоно сыйыарыны эбиллиитигэр уларыйбат, холобур: *Ефимов* – *Ефимовтан*, *отделение* – *отделениены* (*Ефимавтан*, *отделенияны* буолбат).

**54.** Саха тылын курдук бүтүүлээх нууччалыны тылга э биллэр сыйыарыны сахалыны сурууллар, холобур: *микрофон* – *микрофонна*, *физик* – *физиккэ*, *лауреат* – *лауреакка*.

**55.** Нууччалыны сурууллар тылга систар сыйыарыны аһаңас дөрөоно сурукка бу курдук бэриллэр:

а) тыл олоðор биир эмэ кэлин аһаңас дөрөоон (*а, о, у, ы*) эбэтэр *я, ю* баар буоллаþына, сыйыарыыга *ы* эбэтэр *а* сурууллар, холобур: *универмаг* – *универмагы* – *универмагтан*, *биология* – *биологияны*, *юрист* – *юрикы* – *юристан*;

б) тыл олоðор анаардас илин аһаңас дөрөөннор (*и, е, э*) эбэтэр *-тель* диэн бүтәнкүр сүһүөх баар буоллахтарына, сыйыарыыга *и, э* сурууллар, холобур: *резидент* – *резидени* – *резиденгэ*, *кейс* – *кейскэ* – *кейсинэн*, *преподаватель* – *преподавательгэ* – *преподавателинэн*;

в) тыл олоðун тиһэх сүһүөбүр *у, ю, ё* эбэтэр охсуулаах *о* баар буоллахтарына, сыйыарыыга *у, а* сурууллар, холобур: *Бекренёв* – *Бекренёву* – *Бекренёвка*, *парашют* – *парашюту*, *Серов* – *Серову*, *мазут* – *мазуту* (*Бекреневи* – *Бекреневкэ*, *парашюты*, *Серовы*, *мазуты* буолбат).

## V. Улахан буукуба сурууллуута

### 1. Этии

**56.** Этии бастакы тыла улахан буукубаттан сурууллар.

**Х о с б ы һ а а р ы ы.**

1. Этии бүтэ илигинэ турбут элбэх туочука кэнниттэн салгыны кэлэр тыл кыра буукубаттан сурууллар, холобур: Эн миэхэ... уларсынг этэ дуо?

2. Сирэй сана бүтүүтүгэр турар ыйытыы, күүхүрдүү бэлиэлэрин уонна элбэх туочука кэнниттэн кэлэр ааптар тыла кыра буукубаттан суруллар, холобур:

— *Дьэ, оччобо манна туюх хаалар?* — диэн кыыс эмиэ ыйытта.

— *Дьиэм бу баар. Баңыыбаларын!* — диэн, киһи түннүгүнэн ханыытаан хаалла.

— *Ийэлэр диэн эйэбэс сүрэхтээх дьон буолаахтыыллар...* — диэтэ *Петя уоһун кытта.*

3. Туһулуу эбэтэр сана аллайыы бүтүүтүгэр турар күүхүрдүү бэлиэтин кэнниттэн кэлэр тыл улахан буукубаттан суруллар, холобур: *Сахам сирэ! Үөр-көт, киэн тутун. Ычча! Кыһыммыт төннөн кэллэ.*

4. Икки туочука кэнниттэн кэлэр сирэй сана, сытаата эбэтэр сана олуктан саҕаланар тиэкис кэрчигэ улахан буукубаттан суруллар, холобур: *Ким эрэ бинигиттэн: «Истэбит», — диэтэ.*

*Муннъах уурап:*

1. *Муус устары ырааһырдыы ыйынан биллэрэргэ.*

2. *Үлэни тэрийэргэ биэс киһилээх хамыыһыданы таларга.*

5. Этии салгыытын курдук суруллар сытаата кыра буукубаттан саҕаланар, холобур: *«Кыым» ханыакка «былыштар, көстөн иһэн тұнаарап тұмарыкка симэлийдилэр»* диэн суруллубут.

6. Киэнник туттууллан, үгэскэ кубулуйан, үөрүйэх буолан эрэр, ытыктаан, сүгүрүйэн этэргэ туттууллан «эн» диэн сирэй солбуйар ааты улахан буукубаттан суруйуохха сөп.

Холобур: — *Буркун оғонньор, Эн төрөөбүт айылҹан амараҳ тыынын уонна муудараһын эккэр-хаантгар, сүрэххэр-дууһаңар ингриммит сэдэх дьоннортон биирдэстэрэ этин. Өр сылга Эйшэхэ эппэккэ сылдыбылынын дьэ этээри гынабын.*

## 2. Анал аат

**57.** Анал аат улахан буукубаттан суруллар:

1) киһи аата, суруйар аата (псевдонима), хос аата, дьиэ сүөһүтүн, кыылын уо.д.а. анал аата, холобур: *Баңылай, Ныургүйаана, Күндэ, Хачыгыр, Өрүөстээх, Моийторук;*

2) сир-дойду эйгэтин (куорат, сэлиэннээ, өрүс, күөл, муора уо.д.а.), халлаан куйаарын эттигин, тэрилтэ, айымны уо.д.а. анал ааттара, холобур: *Москва, Амма, Булүү өрүс, Байкал күөл, Охотской муора, Марс планета, Холбос, «Төлкө» арамаан.*

*Хос быһарыы.*

Анал аат суолтатын чопчуулурга эрэ эбиллэр тыл (*арыы, тумул, муора, хомо, өрүс, күөл, сиһыы, куорат, планета* уо.д.а.) кыра буукубаттан

суруллар: *Дъокуускай куорат, Алдан өрүс, Ньидыили күөл, Хатыыстаах арыы, Венера планета.*

**58.** Хас да тыллаах анал аат бастакы уонна сүрүн суолталаах тыла улахан буукубаттан суруллар, холобур: *Арассыыйа Атын дойдугаабы дыялаларын министиэристибэтэ, Саха Өрөспүүбүлүкэтин Наукатын академията;*

1) тэрилтэ толору ыйаахтаах аатыгар: *Саха сиринээби кинигэ кыһата, П.А. Ойуунускай аатынан Саха академической драматической тыйаатыра;*

2) баартыйа, уопсастыбаннай тэрилтэ толору аатыгар: «*Ийэ тыл» түмсүү, «Саха кэскилэ» хамсааын, «Билии» уопсастыба;*

3) соютохтуу туттуллар кыахтаах, бынаарар суолталаах уулусса, болуоссат, муора, акыйаан курдук тылларынан үөскүүр икки тыллаах анал аакка, холобур: *Кыңыл болуоссат, Горький аатынан уулусса, Хара муора, Чуумпу акыйаан;*

4) бырааыннык, дьохуннаах даата аатыгар: *Санга дыыл, Төрөөбүт тыл күнэ, Дыгын ооннууута, «Азия оболоро» ооннууу, Аан дойду дыхталларын күнэ, Аба дойду Улуу сэрийтэ, Гражданской сэрии;*

5) норуоттар икки ардыларынаабы уонна тас дойдуларга баар уопсастыба, судаарыстыба, идэлээхтэр уо.д.а. тэрилтэлэрин аатыгар: *Идэлээх сойуустар бүтүн Аан дойдугаабы федерациялара;*

6) хабыычыкаңа ылыллар нађараада, уус-уран айымны, хаңыат, суронаал, тэрилтэ уо.д.а. аатыгар, холобур: «*Далбар хотун» (суронаал), «Эдэр саас» (хаңыат), «Өрүстэр кирбиилэрэ» (арамаан), «Сырдык сулус» (тэрилтэ), «Үлэбэ килбиинин иһин» (мэтээл).*

**59.** Хас да тыллаах аат бары тыла улахан буукубаттан суруллар:

1) дьон толору аата, сурыйар аата, хос аата, дыиэ сүөһүтүн уо.д.а. анал аата: *Омоҕой Баай, Максим Петрович Иванов, Амма Аччыгыйа, Туора Муос;*

2) сиргэ-дойдуга уонна халлаан куюаарыгар баар эйгэ, эттик (куорат, сэлиэннээ, өрүс, күөл, муора, халлаан эттигэ) анал аата, холобур: *Орто Халыма, Ытык Күөл, Кыыллаах Арыы, Наахара, Улуу Сыңыы, Хотугу Муустаах Байжал, Сылгы Ыытар, Санга Сир, Араңас Сулус;*

3) судаарыстыба толору аата: *Америка Холбоонктаах Штаттара, Кытай Норуодунай Өрөспүүбүлүкэтэ, Саха Өрөспүүбүлүкэтэ;*

4) норуоттар икки ардыларынаабы суолталаах тэрилтэ аата: *Холбоонктаах Наассыйалар Тэрилтэлэрэ, Эйэ Бүтүн Аан дойдугаабы Сэбиэтэ;*

5) судаарыстыба үрдүкү тэрилтэтин аата, холобур: *Ил Түмэн, Арассыыйа Үрдүкү суута;*

6) уордъан аатыгар «уордъан» уонна «истиэпэн» диэнтэн ураты тыллар: *Аба дойду сэриитин I истиэпэннээх уордъана, «Бочуот Знага» уордъан, Кыныл Сулус уордъан, Сибэтий Александр Невскэй уордъана;*

**Х о с б ы һ а а р ы ы.**

Ааттар састааптарыгар киирсэр икки эбэтэр хас да тыллартан турар арахсыбат лексической холбоуктартга бастакы тыла эрэ улахан буукубаттан суруллар, холобур: *Аба дойду сэриитэ, Куттал suoх буолуутун сэбиэтэ;*

7) бочуоттаах аат уонна үрдүкү дуоһунас аата: *Үлэ Дьоруойа, Өрөспүүбүлүкэ Палаататын Бэрэссэдээтэлэ, Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана.*

**Х о с б ы һ а а р ы ы.**

Мантан атын, анаан бэлиэтээбэkkэ, көннөрү этэр түбэлтэбэ соло, чынхаан уонна дуоһунас аат кыра буукубаттан суруллар, холобур: *министер, берэсидьиэн, дьоруой;*

8) бастакы буукубанан суруллар кылгатын сахалын улахан буукубаттан суруллар, холобур: *АФ (Арассыыйа Федерации), ХНТ (Холбоуктаах Наассыйалар Тэрилтэлэрэ), КНӨ (Кытай Норуодунай Өрөспүүбүлүкэтэ).*

**60.** Сир-дойду икки тыллаах сахалын анал ааттара дэпиини суюх иккиэн улахан буукубаттан суруллаллар, холобур: *Орто Халым, Үөнээ Бүлүү, Улахан Чыыстай, Ытык Күөл, Арыы Тиит, Улуу Сыңыы, Хатынг Тумул, Мэнэ Хангалас, Амма Наахара, Тулагы Киллэм, Түбэй Дьяархан, Уус Алдан, Эбээн Бытантай, Сылгы Ыытар, Обус Арыылааба, Тойон Уйалаах.*

## **VII. Дэпиис туттуллуута**

**61. Дэпиис туттуллар:**

1) күүһүрдэр эбийскэлээх дацааын ааттарга, холобур: *кып-кыныл, кубус-кураанах, нуруу-нүксүгүр, ылы-чып;*

2) ханыы (паараласпыт) тылга, холобур: *от-мас, үтүө-мөкү, биэсалта, ол-бу, кэлии-барыы, саңгар-ингэр, сүүрэн-көтөн; түнг-тан, лис-лас, марай-сарай;*

3) сана суолталаах тылы үөскэтэр хонуласпыт тылга, холобур: *кулэ-кулэ, ыксаан-ыксаан, бэйэ-бэйэтиттэн, киhi-киhiиттэн, үрут-үрдүгэр, орун-оннугар, саас-сааһынан, тус-туспа, кэллэ-кэлээт;*

4) нуучча тылыттан киирэр ханыылын хабааннаах ситимнэргэ:

*а) научной-чинчийэр, маассабай-бэлитиическай;*

*б) алма-атинской, силлабо-тонической, социал-демократической;*

*в) генерал-майор, Римскэй-Корсаков, Сен-Симон, Нью-Йорк, вице-берэсидьиэн, экс-чемпион.*

## Х о с б ы һ а а р ы ы.

1) биир олохтоох тыллар ситимнэхийилэригэр дэпиис турбат, холобур: *от оттоон, киhi киhiиттэн орпот, бэрдинэн бэрт, бардар баран, муос муоска, элбэхтэн элбэх, улэлээбит үлэн, баран баран (кэллэ), бэйэтэ бэйэтиттэн (тэбиэхирэр);*

2) сыстар тылын кэннингэр тураг эбийскэ дэпиинэ суох сурууллар, холобур: *сүгэ той, чахчы бааччы, быа иттэ, тангас энгин.*

## VII. Тылы көһөрүү

**62.** Тыл атын устуруокаңа сүһүөбүнэн көһөрүллэр. Сүһүөх бүтэй дорбооно кини кэнниттэн кэлэр ахаңас дорбоонтон арахсыбат, холобур: *барар, та-йах, ыар-ђа, саас-кы, хо-йуу, то-то-рор.*

## Х о с б ы һ а а р ы ы.

Ахаңас дорбоонтон, дьуптуонтан тураг соютох сүһүөх устуруока бүтүүтүгэр хаалбат. Холобур, бу курдук көһөрөр сатаммат: *ы-тар, аа-һыы, үө-рэх, уо-латтар.*

**63.** Тыл сүһүөбэ буолбат бүтэй дорбоон, ухун ахаңас дорбоон, дьуптуон тылы көһөрүүгэ араарыллыбаттар. Холобур, бу курдук көһөрөр сатаммат: *к-ыһыл, кыһы-л, үүттэ-эх, ы-ал, унгу-ох.*

## 64. Арааран көһөрүлүбэттэр:

1) *уо.д.а., о.д.а., а.э.* диэн курдук кылгатыы;

2) *ХНТ, АХШ, ТУ-154* диэн курдук бастакы буукубаларынан кылгатан сурууллар тыллар;

3) киhi араспааннъатыттан аатын, аҕатын аатын бастакы буукубатынан кылгатан сурууллуута. Холобур: *Б.Б. Уйбаныап (Б.Б.-Уйбаныап буолбат).*

## 65. Атын устуруокаңа көһөрүлүбэт:

1) туочука эбэтэр туочука кэнниттэн кэлэр бына тардыллыбыт сирэй сана иккис чааһын иннигэр тураг тириэттэн ураты бары сурук бэлиэтэ;

2) сыйппараңа эбиллэр сыйныарыы: (*7-с, 10-с* диэн арахсыбат);

3) кылгатыны инники тураг тылыттан арааран (*1961-с., Москва-к.* диэн араарар сыйна);

4) кээмэйи кылгатан бэлиетиир буукубаны сыйппараттан *10-м, 3-мм<sup>2</sup>, 6-кг* диэн араарар сыйна.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНЫ



постановлением Правительства  
Республики Саха (Якутия)  
от 22 декабря 2015 г. № 501

### Сахалыы сурук бэлиэтин быраабылалара

#### I. Судургу этиигэ сурук бэлиэтэ

##### 1. Этии тииптэригэр сурук бэлиэтэ

###### 1. Сэхэн этии кэнниттэн туочука турар.

*Быйыл сүрдээх өнг дыыл буолла. Бар дьонго от-бурдук дэлэйдэ. Айыы сирэ аналас, күн сирэ көндөй.*

Хосбыаарыы.

Сана сааыланытын көрдөрөр, кэриччи аабыллар сэхэн этиилэр кэннилэрриттэн туочукалаах соппугуой турар.

*Билингги саха литературын иннигэр манык сүрүн соруктар тураллар:*

1) суруйааччылар өрөспүүбүлүкэ бырамысыланнаын уонна тылатын ханаайыстыбатын болтуруостарыгар диринник өтөн кириэхтээхтэр;

2) гражданской лирикэ күүскэ сайдара наадалаах.

###### 2. Йыйтыы этии кэнниттэн ыйытыы бэлиэтэ турар.

*Эн Коля Манасовы ханна көрбүккүнүй? Бу ас астыыр түбүккэ түстүм буолбат дуо уонна ханаан? Онон, Дъулус, дойдунг диэки төннөр буоллаңын?*

Хосбыаарыы.

1. Йыйтыы тыл бөлөбүнэн эбэтэр биирдии тылынан арааран бэриллэр буоллаңына, ол аайы ыйытыы бэлиэтэ турал ийэр.

*Ханна үөрэммиккиний? Антак дуу? Тобо? Билиэххэ син дуо? Хайа, тугу бултаатыгыт? Кус дуу? Ханый?*

2. Күүхүрдүүлээх ыйытыы этии кэнниттэн ыйытыы уонна күүхүрдүү бэлиэлэрэ тураллар.

*Тыйй, бу уол дуо?! Аны, киһини көрө-көрө, күлэр буолбуккун дуу?!*

3. Анал ыйытар бэлиэлээх эрээри дынг ыйыппат этии кэнниттэн ыйытыы бэлиэтэ син биир турар.

*Ким үрүн күммүт өлбөөрдүн диэй?! Ким кэрэ кэскилбит кэбиннин диэй?! Күөх хонууга, бу бэйэлээх сайын кэлэн турдабына, Ким үөрбэт-көпөт буолуой?*

**3.** Күүстээх иэйии этиллэр буоллабына, этии кэнниттэн күүхүрдүү бэлиэтэ турар.

*Оо, куустарбын даа бу күөх куйаары! Күн сырдыга кэрэтин эриэхсүт!  
Оо, хайдах кэрэ, дыикти буолуой төрөөбүт дойдуга төннөр!*

**4.** Соруууну, көрдөхүнүү, баҕарыны биллэрэр этии кэнниттэн, ис хоноонунан уонна санарыыга күүхүрдүүлээх буоллабына, күүхүрдүү бэлиэтэ турар.

*Ох курдук огооңун, бэйэ бодоҕун тардын, киэнг киэлигин киллэр! Ыл, нохоо, уотта аҕал! Төрөтөр оҕону төлкөлөөн, иитэр сүөһүнү күрүөллээн, аал уоту оттуң, алтан сэргэни аннын!*

Хосбыһаарыы.

1. Оттон маннык этии, холкутук санарыллар ис хоноонноох буоллабына, туочукаланар.

*Дъэ, Балагыай, бүгүн сурдуугун кытта оскуолаҕа барыс. Дъэбдьиэ, табахтааххын дуо, тардыях эрэ.*

2. Уус-урган литератураҕа, публицистикаҕа ураты күүстээхтик этэргэ күүхүрдүү бэлиэтэ хоҕулаңыан сөп.

*Биһиги ийэ тылбыт – дууһаны долгутар, өйү үлүһүтэр күүстээх-кылаахтаах, имэннээх-илбистээх, кэрэ-дыикти тыл!!! Унугун, өйдөн, икки атахтаах! Унугун, өйдөн, хара кырыыстаах!!! Ох курдук огостон олоробун, бишр да тылы утары этитиэм суюба, мас курдук булгуччу кыыраргын-кыырбаккын биллэр!!!*

5. Этэн иһэн иннэн, кэхтэн, тохтоон хаалыны эбэтэр санаа ситэ этиллибэтэйин көрдөрөргө элбэх туочука турар.

*Кэллибит ээ, Маайыас... Кэллибит дии... Аны күн аайы көрсүнээр буолуохнут. Онон биһиги бэйэбит... бибилэтиэкэҕэ... мустуох буолбууптум. Дъэ, эмээхсиэн, үчүгэйинэн кэлбэтиим, куһаҕан сураҕы аҕаллым... Оҕон... дъянгна... барбыт үһү.*

Хосбыһаарыы.

1. Этии кэннигэр ыйытыы, күүхүрдүү бэлиэлэрэ баар буоллахтарына, элбэх туочука ол кэнниттэн турар.

*Тоҕо тургэнэй!.. Мөлтөх сонун. Итинтигин этэйин дуо үчүгэй сонун диэн?..*

2. Туора киһи этиитин, суруйуутун сытааталыырга, ол толору бэрилибэт буоллабына, быһыллар сиригэр элбэх туочука турар.

*“Хаһан да дуоҕуайары, мөлтүүрү-ахсыыры билимэн, куруутун инники талаңын!..” (Софрон Данилов).*

Х о с б ы h а а р ы ы.

Дыяала кумаабытыгар пууннаар иннилэринээжүүр этийн кэнниттэн икки туочука турар, холобур:

*Мунњах уурап:*

*1) үөрэх кыһынгы сиэссийэтин тэрээхиннээхтик ыытарга;*

*2) бары сочуоту, эксээмэни кэмигэр, үчүгэйдик туттаран, үөрэх билиитин үрдээтэргээ.*

## 2. Этии биир уустаах чилиэннэригэр сурук бэлиэтэ

6. Этиигэ ситим тыла суюх холбоммут биир уустаах чилиэннэр сопптууойунан арахсаллар.

*Эн манна улаатыан, үлэлиэн. Кини ааттаах остуоруайынт, таабырынныт, чабырбаахсыт. Оттуун-мастын, дьиэлиин-үоттуун соютохто сырдаата. Чэгиэни ыалдыа сытан, эдэри кырдъян баран, добору хомото сылдыан өйдүүбүт. Куула тыла иһигэр кыһыл, күөх, манан, хара танастаах дьон бөйөө мустубуттар. Саныл истээх сукунан сонноох, хара саныл тына бэргэхэлээх, хара таба тына күрүмэлээх, манан саартаах киһи киирэн, утуулуктээх бэргэхэтийн остуолга уурда.*

Х о с б ы h а а р ы ы.

1. Хас да тэнийбэтэх дацааын аатынан бэриллэр, барымтаны (предмет) араас өттүнэн сырдатар бынаарыылар биир уустаах буолбаттар, онон сопптууойунан арахсыбаттар.

*Төгүрүк хара харађа умайа турар уокка кылабачыйар. Моонньун ортолтунан эргиччи синнигэс үрун сурааыннаах... Хангас диэки үс атахтаах кыра төгүрүк остуол турара. Томтор үрдүгээр хоруобуйалаах улахан эргэ дьиэ күлүгүрэн көһүннэ.*

2. Сырдатар тыллаах тэнийбит бынаарыылар бэйэ-бэйэлэриттэн сопптууойунан арахсаллар (биир ууна суюх да буоллахтарына).

*Суол устун харанатыны халлаан күөбэ онноох синиэллээх, сырдаан костор кугастыны оро күүрбүт баттахтаах, кубаџай манан сирэйдээх, унун синнигэс киһи иһэр.*

3. Бынаарыы, инники турар атын бынаарыыны чуолкайдыыр, ситэрэр буоллађына, киниттэн сопптууойунан арахсар.

*Сыры-сымнаџас суон эрээри, холку, үлэхит дъахтари көрбөхтөөтө. Оюобор атын, ойуулаах кинигээтэ аџалаар. Үөрэхтээх, утуу киһи эрээри, хардары хатыллан ыйытабын дуу?*

7. Биирдэ туттуллубут ситим тыллаах биир уустаах чилиэннэр сопптууойунан араарыллыбаттар.

*Дъаданылар уонна хамначчыттар сойуустарыгар киирэргэ Охонаос, Эрдээлиир, Кыра Уйбаан уонна Найын эрэ улгумнук сөбүлэннилэр. Иккиэн*

*кингитин илиибитетигэр ылабыт да дьоммут тохтообут сирин диэки сүүрэбит. Кырбас эти эбэтэр бывкаайык тонг үүтүү дөрүн-дөрүн ыытар.*

**Хос быһаарыы.**

1. Уонна ситим тыл, этии биир уустаах чилиэннэрин иккилии холбоон, хат-хат туттуллар буоллаңына, ханытын (пааратын) аайы соппугуой турар.

*Мохсөбөллор уонна хотойдор, бөрөлөр уонна энэлэр ырыаныты этинэн ахаппыйтар, оттон табалар уонна тайахтар үүтүнэн эмсэхтээбиттэр. Куораттар уонна дэриэбинэлэр, собуоттар уонна баабырыкалар, холкуостар уонна сопхуостар эйэлээх олох үлэтин эбии күүхүрдэн иңеллэр.*

2. Хата диэн тылынан утарсар суолтаңа ситимнэхэр биир уустаах чилиэннэр соппугуойунан арахсаллар.

*Хат киирбэтэ, хата баран чуолбандга эрэсиэбин биэрдэ. Уйбаан ажата улахан күүхэ суюх, хата эдэригэр быһий этэ.*

8. Этии биир уустаах чилиэннэрэ, ситимниир тыл хатыланар буоллаңына, бэйэ-бэйэлэриттэн соппугуойунан арахсаллар.

*Лиза олус абарда даҕаны, хомойдо даҕаны. Уол ытырыттан оҕонньор кыбыстар да, аһынар да быһыылаах... Эбэтэр улэлиэбин, эбэтэр түргэнник тарҕаныыбын.*

**Хос быһаарыы.**

Ситимниир суолтаңа туттуллубут икки диэн тылынан холбонор этии чилиэннэрэ соппугуойунан арахсыбаттар.

*Чымаат уола икки Самайыыл икки сырсан бөтөрүүһэн кэллилэр. Олорор икки турар икки ардынан бакыйан баран, салжаластыы турда.*

9. Лаппа тэнийбит эбэтэр бэйэлэрин истэригэр соппугуойдаах биир уустаах чилиэннэр икки ардыларыгар туочукалаах соппугуой турар.

*Таастары дьиэни төгүрүччүү уурталыбыт; таанынан иңиттэнэбит, таанынан чааскыланабыт, кумаҕы чэй онгостобут. Ол ортолугар элэк гыммыкка дылы, фланконаах омук дүхүүта; Георгий ааньыал муус манганин ат үрдүттэн сыйтыы үөрбэнэн эриэн кыылы супту анньян эрэр хартыыната; олус мааны хотун тэллэх ытын куунан олорор хаартыската; хас да хая американской сигара...*

10. Биир уустаах чилиэннэргэ түмүктүүр тыл бастырыр буоллаңына, кини кэнниттэн икки туочука турар.

*Иван Иванович энгин араас ооннуурдары ажалбыт: эрэһиинэ мээчиктэр, нагааннаар, грузовиктар, буускалар, аттар. Арааһынан барышынан эмтэннэ: баҕа да миинин истэ, эхэ да үөһүн, ыт да сыйатын боруобалаата.*

Х о с б ы һ а а р ы ы.

Түмүктүүр тыл suoх да буоллабына, кэриччи аабыны көрдөрөр тыллар кэннилэриттэн икки туочука туарар.

*Мунньяахха бааллар:* оскуола дириектэрэ Иванов, үөрэх чааын сэбиэдиссэйэ Аргунов уонна абыс учуутал. *Былыргыттан баар:* баымны, төхүү, сүгэ.

**11.** Биир уустаах чилиэннэр кэннилэриттэн кэлэр түмүктүүр тыл иннигэр тириэ туарар.

*Билигин Амма үрэхтэри, бу ходуналары, ол хайалары, ол тыалары – барытын миэнэ дии саныбын. Үөрэтэр оболорум, кыараңас хоңум иңэ, иттэр оноңум, таңырдъя хаар, халлаангна күн – бука барыта ордук сырдаата, сэргэхсийдэ, киэркэйдэ...*

**12.** Түмүктүүр тыл инники эрээри, этии сороҗо биир уустаах чилиэннэр кэннилэригэр салңанар буоллабына, биир уустаах чилиэннэр иннилэригэр икки туочука, кэннилэриттэн тириэ туарар.

*Көрсүүү, хардарыта куустуүү кэнниттэн бары үүгөн Аппатыт эмээхсин кэниитин: сүөгэйи, дьэдьэни, моонньоңону, отону – массыныңа таңаардылар. Булүү тутааччылара кураанах сир тыйыс айылбатын бары ыарын: чысхааннаах кыныны, сыралбан сайныны – барытын хорсуннук тулуйдулар.*

### 3. Киллэник кэрчиктэргэ сурук бэлиэтэ

**13.** Этиигэ турулуу сопптууойунан араарыллар. Маныаха турулуу хас да тыллаах буоллабына, бүтүнүү бөлөөүнэн арахсар.

*Микийтэ, ити бурсуйдары эн тоёо саататабыный? Ол куңаңана suoх буолуо этэ, Кирилл Петрович. Утуу дөбөтторум, ыалларым, нэһилиэгим кыралара, бар дьонум, мин эһиэхэ онгорор сиэртибэбин үчүгэйдик сыйанаан мустубуккут иһин маҳтанабын.*

Х о с б ы һ а а р ы ы.

Этии иннигэр, кэннигэр туарар турулуу, күүскэ этиллэр буоллабына, күүһүрдүү бэлиэлэнэр. Ол кэнниттэн кэлэр тыл улахан буукубаттан саңаланар.

*Табаарыс Балтарыков! Дэриэбинэни тула сөптөөх сирдэргэ харабыл туруорулунна! Манчаары Баылай кэлиэбэ, сэгэрдээр!*

**14.** Санга аллайыы күүһүрдүүтэ suoх этиллэр буоллабына, этииттэн сопптууойунан арахсар.

*Ии, тоёойум обото, сутуругун оботун болоччу туттубут буолабуола. Чэ, этэнгэ сырыйт, учууталың тылын иһит... Күни буолар диэн, оо, үчүгэй да эбит... Эн уот хараха эттинг, сөрү-сөн.*

**15.** Санга аллайыы күүскэ уонна араарыллан этиллэр буоллаңына, күүхүрдүү бэлиэлэнэр, ол кэнниттэн кэлэр тыл улахан буукубаттан суруллар.

*Аарт-татай! Бу хайа халлаан хараначчыта, туюх дойду тулуга кэлэн тырымнаан олороруй? Йиччыы-ычча! Бу аал уоттара букатын умуллубут дуу? Көр эрэ! Обокком көлөхүннээх киһи буолан арааны аһаан эрдэхтин!*

**16.** Этии иннигэр турар *сөп*, суюх диэн тыллар, күүскэ этиллэр буоллахтарына, күүхүрдүү бэлиэлэнэллэр, ол кэнниттэн турар тыл улахан буукубаттан суруллар. Оттон анаан күүхүрдүллүбэт буоллахтарына, соппутуойунан арахсаллар.

*Сөп! Мин аны сайын көмүхү хомуийом. Сөп, чэ, быйыл сынньянын даңаны. Суюх, кими даңаны ынгырбаптын... Суюх, суюх! Ол-бу буолума!*

Хос быһаарыы.

*Суюх, сөп, ээх диэн тыллар иннилэригэр турар эбиискэ уонна сана аллайыы ханык да бэлиэнэн арахсыбаттар.*

*Эчи суюх, туюх да биллибэт. Чэ сөп, дьиэбэр киир... Миигин көрбүккүн айдаараайабын! Ээ ээх, оннук этэ дуу.*

**17.** Кыбытык тыл уонна кыбытык ситим этиигэ соппутуойунан араарыллар.

*Дьону-сэргэни көрө таарыйа, кырдык, онно бара сырьит. Бајар, бэйэм эмтээнэрим кэлиэбэ. Ол аата, эн эхэн ньиэп диэн сир баайын булбут. Холобура диэн эттэххэ, Баылай Киппээнэп баар.*

**18.** Кыбытык этии, дынг киллэхник быһытынан тутулунан сүрүн этии киэниттэн адъас ураты буоллаңына, ускуопкаһа ылыллар.

*Аанчыгым бокуонньюк уу долгуунун курдук хааман (куох ырбаахылаах этэ), чуулаанга киирэн хаалла. Ол Көтүппэт эрэйдээби (уруккута бэрт булчут ыт этэ) оболор, дьишибэлэнэн, ампаар үрдүгэр таһааран кэбисститтэр. Дьиэбэр тиийэн (мин оччотообуга улахан убайбар олорор этим), сарсын түүн төрөөбүт өрүспүн таннары устуохтаахпын былааннанан бардым.*

Хос быһаарыы.

Кыбытык этии, сүрүн этии сороңун курдук киирэр буоллаңына, соппутуойунан арахсар.

*Сүүрбэ биирбэр барыыбар, оччобо ыраас харахтаах-көстөөх этим, дьонум дьэ ойох ыл диэн хаайаллар. Кини этэринэн, биһиги, тугу да гыммакка, быар куустан олорор үүбүт.*

**19.** Этии иһигэр ааптар кыбытан тугу эмэ хос быһаарар тыла эбэтэр кэрчигэ ускуопкаһа ылыллар.

*Буор ыһан, дьиппинитэ таптайан, грузовикка (таһађас тиэйэр массыына) анаан онгорбут киэн суоллара кэлэллэр. Сир аннынаабы баай*

*барыта (ниэн, таас чох, урууда уо.д.а.), ойуурдар, уулар, норуот бас билиитигэр киирэллэр.*

Хос быһаарыы.

1. Сытаата кимтэн-хантан ылыллыбытыгар сигэний ускуопкаа бэриллэр.

*Саха омук тыла үрүйэ уутун курдук сэргэх, сир симэбин курдук сиэдэрэй. (Амма Аччыгыйа).*

2. Турухтаах туочука уонна сопптуой ускуопка кэннингэр бараллар.

*“Хоноһолор бааллар дуу, тугуй?” – дэстилэр (бука, ону биир кини эппитэ буолуо да, мин өйбөр бары эппиттэрин курдук хаалбыт). Хата дьолбор (оо, барахсан кини! Үтүө да суюбастаах, учүгэй да кини этэ), көһүтүүлээх суругум сотору кэлбитэ.*

#### **4. Араарыллыбыт кэрчиктэргэ сурук бэлиэтэ**

20. Соботох эбэтэр хас даҕаны тыллаах даҕаамыр икки өттүтэн сопптуойунан араарыллар.

*Балыксыт обонньор балаҕаныгар, уйатыгар, тымтайын сукпүтүнэн киирэн кэллэ. Биирдэ тойоммуунун, бу Киргиэлэй аҕатыныын, үрэххэ оболоох эһэбэ түбэспиппим. Биңиги, балыына балаататыгар сытааччылар, бу киэнэ кылаабынай бырааспытын хайдаан сэһэргэстибит.*

Хос быһаарыы.

Үгүс тылынан тэнийбит эбэтэр иңгэр сурук бэлиэлээх даҕаамыр икки өттүтэн тириэнэн арахсар.

*Оттон эһигини – урукку олох сидынг тылын, умнууллубут үөхсүүтүн кобүппүт дьону – көрбөппүт дуо? Бу туохпүтүй, эһиэхэ – халынг чаҕардаах, үгүс аймахтаах дьоннорго – уруу буолла дуу, тугуй? Эбэм – аҕам ийэтэ, Боккуойа эмээхсин – улахан кыыһын аахха, сылғыһыт Мэхээчэлээххэ, олорор.*

21. Сыһыат туохтуур бөлөбүнэн бэриллэн тэнийбит, кэпсиирэйтэн тэйбит, арааран этиллэр сиһилии сопптуойунан арахсар.

*Хондууктар дъахтар, икки эр кинини киллэрээт, ааны саба обуста. Бу күрэстэһиигэ, хайалара иннин биэрэрин көрөөрү, мин аттыларынааҕы ыскаамыйаҕа олоруннум. Чубуку Дьэкиим уонна Сааска, луугу хар-кур ыстыы-ыстыы, эмпэни таннары сырсан түспүттэрэ.*

Хос быһаарыы.

1. Буолан баран, эрээри ситимниир тылларынан түмүктэнэр, төннүктүүр (утарар болдьохтоох) бөлөхтөр сопптуойунан арахсаллар.

*Бүөтүр түөрт уончамыттан эрэ тахсыбыт эрээри, билэ аҕамсыйбыт, көбөччөр гына туртайбыт баттахтаах... Кыыс, атын сиргэ барыаҕын баҕарар буолан баран, кими да билбэт.*

2. Соютох сыныат туюхтуурунан бэриллибит сиһилии, кэпсиирэттэн тэйбит уонна анаан араарыллан этиллэр буоллаңына, соппутуойунан арахсар.

*О, чоллурбатан, астыга суюх буолсу, оболовор... Сотору союхунан, иһиллэспиэккэ, иккиэн тэнгүэ сангарар буоллулар. Кыһыйан, сиргэ силлэтилиир буолла.*

3. Чопчулуур чилиэн – миэстэ, кэм сиһилиитин чуолкайдыыр кэрчик – икки ёттүттэн соппутуойунан арахсар.

*Кыараңас алаас үрдүгэр, тыа бывыныгар, бывыкаайык тулайах балаңантан сэдэх союустук кыым тахса турар этэ. Балаңан иннигэр, сылбах обуруот иһигэр, үс-түөрт сыарба от бугулланан турар. Киэхэ, борунуй буолуутун саңана, сана ыстаансыйа дэриэбинэбэ уоту биэрэр. Биирдэ, күнүс, Моийторук аяңа табыллан киирдэ.*

22. Сырдатар тыллаах **-бытынан** сыныат туюхтуурунан бэриллибит буолуу сиһилийтэ, кэпсиирэттэн тэйбит буоллаңына, соппутуойунан арахсар.

*Ачыкылаах кини, эйэбэстик мичээрдээбитеинэн, миэхэ чуо тийэн кэллэ... Икки ытыспын нэлэппитинэн, онох диэки дьулустум. Оённор, дьиэ таңын одууланан кынчыатаабытынан, бэрт оргууй туос холтуунун ылан, табах сынсыйда.*

23. **-лыы** сыныарыынан аат туюхтууртан үөскээбит сыныатынан бэриллэр сиһилии бөлөөө, араарыллан этиллэр буоллаңына, соппутуойунан арахсар.

*Кини, улаханнык кэлэйбитеен, киэр хайынан кэбистэ. Дьоннор, кини эппитин сөбүлүүрдүү, бары күөдьүйэ түстүлэр. Ныыкан манан бүтэрдэ, аны эңигини истиэм диебитеен, олорунан кэбистэ.*

24. Тэнниир суолталаах тэнийбит сиһилии, араарыллан этиллэр буоллаңына, соппутуойунан арахсар.

*Балаңан иннигэр намынах союс ыал ампаара баара, дьүдьэйбит оюо баттаңын курдук, кур эрбэхининэн бүрүллэн турар. Күн, саха дъахтарын дъабака бэргэхэтин үргүн комус туюнахтатын курдук, иэшилэ кылбайан көстөр.*

Х о с б ы һ а а р ы ы.

Сирэй сана кэнниттэн кэлэр ааптар тылын бүтүүтүгэр турар тэнийбит сиһилии этийттэн соппутуойунан араарыллар: “Көлөһүммүтүн бывынаатахыт ити дии”, – диэтэ Шура, холкуйбуттуу үөхэ тыынан баран. “Ынах хомуйан кэлбиккин көрөммүн, иккин төрөөбүт саңа үөрбүтүм”, – диэтэ Байбал, Марба диэки учүгэй хараңынан көрүтэлии-корүтэлии. “Кинибит анылыга бүтэн эрдэбэ, илдьэн биэриэх буоллум”, – диэтэ ажам, итии чэйин сылсырыйан иңэ олорон.

## II. Холбуу этиигэ сурук бэлиэтэ

### 1. Тэнгэ холбуу этии

**25.** Тэнгэ холбуу этии чаастара, тэнгэ эбэтэр утуу-субуу буолары көрдөрөр буоллахтарына, бэйэ-бэйэлэриттэн соппугуойунан арахсаллар.

*Танырдьа итиибит эргийбит, халдаайы сирэйэ хараарбыт. Тылтан тыл төрөөтө, этинии буолан барда. Кэлбиппйт, куорат сахата лыык курдук мунньюстубут.*

**26.** Утарыта эбэтэр соңуччу буолар суолталаах этиилэр икки ардыларыгар тириэ тураг.

*Биэрэр илии билэр – ылар илии билбэт. Булую дуо – бар дьон буллардылар. Сэмэн Ыстаарынын сангата суюх остуулга сытар суулаабы ылан ханыаты өүүлбүтэ – Тэрэнтэй сүтэрбит суумката тахсан кэллэ. Биирдэ биир оннуuk тирээбилэ түүрэ барда – санаан бүтүннүү курулуу түстэ.*

**27.** Тэнгэ холбуу этии чаастара, ситим эбэтэр ситимниир тылынан (уонна, итиэннэ диэнтэн уратылар) холбоннохторуна, соппугуойунан арахсаллар.

*Күөл хомуүн тыаана солко таңас курдук суугуунуур уонна өр буола-буола собо оонньоон курк гынара иниллэр. Ыраах ханна эрэ сыарба тыаана иниллэр итиэннэ барыта им-ным, ылы-чып. Аан дэлэй соҗустук тэлэс гынна да, саалаах үс киhi соҗотохто тиргиллэ түстэ. Кинилэр Ньургуүн диэн кыыстаахтара, оттон үрэх унугор олорооччу Нарабаннаах Лоокуут диэн суюс-соҗотох уол оболоохторо. Таңас сууяа тураг, ол эрээри уона хаан кыһыл кырааскалаах. Сөмөлүүтүнэн көтөөчүлэр бары атаарар дьонноох эбиттэр, арай Тасяны ким да атаарбат. Аан дэлэй соҗустук тэлэс гынна да, саалаах үс киhi соҗотохто тиргиллэ түстэ.*

**28.** Тэнгэ холбуу этиилэртэн биирдэстэрэ атынын ис хоһоонун сырдатар эбэтэр этиллибит төрүөтүн ыйар суолталаах буоллааына, икки ардыларыгар икки туочука тураг.

*Ким эрэ бурдук тардар быһылаах: таас тыаана кыыкырдыыр, уонна им-ным. Лэбэһэн-лэбэһэн быһаардылар: урут сылдыыбатах эбит. Оттон Илья тыс этэрбэһин устар ёссө кытаанах буолла: кээнчэлиин хам тоңмут.*

**29.** Тэнгэ холбуу этиигэ киирсэр судургу этиилэр, улаханнык тэнийбит уонна истэригэр сурук бэлиэлээх буоллахтарына, икки ардыларыгар туочукалаах соппугуой тураг.

*Түүлээх Уллунгах, умса түнэн баран, сытар эбит; Чүөчэески, ангаар илиитин ойбоон баран, мичээрдии-мичээрдии, дүлүнг үрдүгэр олорор эбит; Түргэн иччитин аттыгар, буруйдаах киhi быһытынан сырбангныы-сырбангныы, тураг эбит. Оттон хотуннара Өкүлүүнэ эмээхсин – үрдүк унгуохтаах, унун синнүүгэс сирэйдээх, толуу эмээхсин – абыйахтык, ол гынан*

*баран ордук сүлүүннээхтик сангарара; киниттэн хайдах эрэ өрүү тымныы аңылыйа сылдьар курдуга; ол эрээри кини кытаанаңын, күтүрүн туңунан ким да сангарбат буолара.*

## 2. Баһылатылаах холбуу этии

**30.** Салаа этии тутаах этииттэн сопптууойунан арахсар.

*Чугастааңы холкуостар дэриэбинэ чугаңынааңы сис тыаны солооннор, унааран көстөр киэн бурдук бааныналара үөскээбиттэр. Маайыңы кытта олоруохпум диэн, Сөдүөччүйэ, үөрбүт курдук буолбута. Абыс өргөстөөх аламай манан күн күөх халлаанна күөрэйэн эрдэбинэ, Кустук Сүхуохтай, уңуктар кэмэ кэлэн, олоро биэрбитэ. Ньюргуңун үтүөрэн истэжин аайы, кини дьоннорун үөрүүтэ улаатан истэжин аайы, тобо эрэ хам-түм Ньюргуңун тиллибитин, хостоммутун туңунан, бэркэ наллаан ахтыңыны сабалыыр буолбута. Ол киэнтээбү халлаан учүгэйин, ырааңын курдук, кинилэр эмиэ чэпчэкитик, сэргэхтик туттан, ооннъуу-көрүлүү, ыллыы-туюйа сылдьаллара.*

Хос быһаарыы.

1. Салаа этии тутаах этиини кытта түүк сыйырытынан холбонор түбэлтэтигэр сопптууойунан арахсыбат.

*Олонньор кинитэ кэпсэтэ корсубутүгэр көх-нэм буолла. Ким ханыгын-түгүн оబолор, хата, эндэппээккэ билэллэр.*

2. Быһаарыы, туһаан, кэпсиирэ салаа этиилэр тутаах этииттэн сопптууойунан арахсыбаттар.

*Ынах кэйбит ынаңын ынах кэйэр. Эн муспум баайынг манна суюх. Үрэх хайдах корсоро биллибээт. Сэрии уурайбыта хас да сыл буолла... Буруйдаах мин баарбын.*

**31.** Биир уустаах чилиэн курдук сыйыланнаңар хас даңаны салаа этии бэйэ-бэйэлэрриттэн сопптууойунан арахсар.

*Бу сүөһүгүт тобо эрэ хаар уулларын, күөх от бытыгырырын, мутукча-сэбирдэх тылларын, собо ыырын кэтэхэр эбээт! Сирдээбү олох үтүүтэ бүтэн, манна корсубут саамай күндү, чугас дьоно бары суюх буолтарын кэнэ, туух иһин, тугу манаан бу иччитэх сиргэ сөбөтөбүн хаалбыта буолуой?*

Хос быһаарыы.

Оттон салаа этиилэр лаппа тэнийэн, истэригэр сурук бэлиэлээх буоллахтарына, туочукалаах сопптууойунан быысаңаллар.

*Сүбэ мунньяхха Степанов “триумвиаты” хайдаан тыл эппитин, латыын алпаабытын “р” буукубатын “эр” диэн аахптын; алпаабыт бүтэнник да буукубатыгар тийэ битэмшииннэри айбит иһин, ныирэй иитишитигэр баланыянна тупсубат кыахтаах диебитин; дакылаатчыт*

*“демагогтарынан” ааттаабытын; кыстык туругун; тэпилиссэ, оттон да атыттар тустарынан кэпсээтилэр. Остуоруйабыт, үгэс курдук, аñaан-сиэн бүтэн, ыкса киэнэ буолбутун кэннэ; учүгэйдик ороннору оностон, утуйар киэбинэн бары сыппыппыт кэннэ, сабаланара.*

**32.** Тутаах этии ортолугар кыбыллыбыт салаа этии икки өттүттэн сопптууойунан арахсар.

*Обонньор, таптыр ыта сүтэн, ытын оболоро ыал устун тарбастылар. Семен, ол амырыын тыас нымси баттаабытыгар дылы, сиргэ сирэйинэн умса баран туспумтэ.*

### III. Сирэй санаңа сурук бэлиэтэ

**33.** Тиэкис иннегэр бэриллэр сирэй сана хабызычыкаңа ылышлар.

Онуоха Күнгэй кырдъаңас эттэ: “Аламай манган күн курдук саныр доюотторуом, оччобо Ньургуңуну икки үйэлээбит, толору дъоллообут, иккинин төрөтөн күнү көрдөрбүт Лоокуут эбит!” Ылдъаа киирэн: “Дорооболорун!” – диэбитэ. Николай Дмитриевич оболору дыиэлэригэр атаара турал: “Степа, билигин абаңан Киргиэлэй обонньорго учууталбар Пластиновка бу түүн хонорбун көнүллээ диж уонна сарсыарда эрдэ турал, миигин обуңугар бишрэгэ илдээ таңыстын диир диэн киниэхэ эт”, – диэн Киргиэлэй обонньорго илдьиттээтэ уонна: “Эн киэнэ Машаны илдээ кэлээр”, – диэтэ.

Хос быйаары.

Ааптар тылын ортолугар киирбит сирэй сана иннегэр икки туочука, кэннегэр сопптуой (ыйытыы, күүхүрдүү бэлиэлэрэ эбэтэр элбэх туочука) уонна тириэ турагар.

Көрөн баран: “*O, бу иңэр!*” – дэстителэр. Холкуостаахтар, салайар үлэхиттэр Иван Ивановичтан: “*Дөңгүн тоюу үлэлэппээкин?*” – диэн ыйытар буоллуулар.

**34.** Сирэй сана, ааптар тылын кэнниттэн кэлэр буоллаңына, иннегэр икки туочука турагар.

Сирдьитим аара хааллаар табатын тулла хаама сылдыан табатын кытта кэпсэттэ: “*Мөлтөх эрэйдээх буоланын, соютоюн хааларынг кэллэ дии...*” Онуоха Чүөчээски хардаарал: “*Сую! Мин да кыайбатым, эн да кыайбатынг, ол оннугар иккиэн кыайтардыбыт*”.

**35.** Сирэй сана, ааптар тылын иннегэр турагар буоллаңына, кэнниттэн сопптуой уонна тириэ тураллар. Сороңор сирэй сана ис хоноонуттан көрөн, сопптуой оннугар ыйытыы, күүхүрдүү бэлиэлэрин эбэтэр элбэх туочуканы туроуруллар.

*“Обонньор, бу көстүбүт көмүстээх үрүйэни эн ааккынан сурыйтарылам”, – диэбитэ Кириллин табахтыы олорор Чээбий Сөдүөккэ.*

*“Луохтуур тойоон, бу эмим туюхтан харыстаах диэтинг этэ?” – диэтэ улахан баҕайтык. “Элбэҕи кэнсээн туюрохха бириэмэ суюх, онон саата аҕалын!... Сэриигэ барабыт!” – диэн этэн танаарда. “Ити оҕолор саҕа суюхнут... Кини саатыах...”, – диэтэ.*

Хос быһаарыы.

Тириэ, сурук атын бэлиэлэрин кытта бииргэ түбэстэйинэ, мэлдьи олор кэннилэрриттэн тураг.

*“Пахай, өлөн хаалбыт эхэбэ түбэстим буолбаат!” – диэн Коля сиргэ силлээтэ.*

**36.** Ааптар тыла, сирэй санга ортотугар тураг буоллаҕына, икки ёттүттэн сопптууойунан уонна тириэнэн арахсар.

*“Табаарыстар, – диэбитэ кини, дьону тула көрөн баран, – Алдан көмүүн биһиги, манна тураг дьон бары, буллубут, арыйдыбыт”.*

Хос быһаарыы.

1. Сирэй санға туочука туюхтаах сиринэн ааптар тыла кыбыллыбыт буоллаҕына, кини иннигэр сопптууой уонна тириэ, кэннигэр туочука уонна тириэ тураг. Сирэй санга иккис анаара улахан буукубаттан суруллар.

*“Бэйи, бэйи, тохтоо, – диэтэ оҕонньор, Киргиэлэй диэки ууна-ууна. – Улэттэн “бассабыктыы аккаастанар” диэн тыл суюх, “бассабыктыы ылынаар” диэн баар”. “Бу кэнэрэтиштэн сыйытыы тимир тиэйэ баран иһэбин, – диэн баран, олох уларыйытын бэйэтэ да бэркинээбит курдук, куллэ. – Оннообор эхэни үөрэтиэллэрин курдук, сэбиэскэй былаас обургу үөрэйтэ, добор ...”*

2. Ааптар тыла кыбыллар сиригэр сирэй санға ыйытыы эбэтэр күүһүрдүү бэлиэтэ туюхтаах эбит буоллаҕына, ааптар тылын иннигэр ол бэлиэлэри уонна тириени туюоруллар, кэнниттэн туочука уонна тириэ тураг. Сирэй санга иккис анаара улахан буукубаттан саҕаланаар.

*“Мин тийиinem... Иһиттин дуо? – диэн, симик санга иһиллэр-иһиллибэйттик уос иһигэр ботугураабыта. – Бырааай!...” “Гр-рр, дъаабал, тохтоо! – диэтэ оҕонньор сүр эрчимнээхтик, муоһатын чиккэччи тардыбытынан кыргыттарга эргилининэ. – Кэллибит, бу дьиэ диэбиккит дии?”*

3. Кыбыллан киирбит ааптар тылыттан сороҕо сирэй санга инники анаарыгар, сороҕо кэнники анаарыгар сыйыаннаах буоллаҕына, сурук бэлиэлэрин манык туттууллар: ааптар тылын иннигэр үөһэ ыйыллыбыт бэлиэлэр киирэллэр. Ааптар тылын кэнниттэн икки туочука уонна тириэ тураллар. Сирэй санга иккис анаара улахан буукубаттан саҕаланаар.

*“Оргуүй эрэ! – Тишко, сүр кингнээхтик бына түһэн эппитинин, өйдөнөн иһэн, төттөрү олорунан кэбинэр... ханна эрэ остуул аннын диэки умса көрөн олорон, болтурбаата: – Якутскойга кылаабынай*

*салайааччылара билигин кимий дииббит?» “Бу аак эйиэхэ хаста кэлэ сырьтта? – санарбатааын иин бэйэтэ: - Хаста эмэтэ...”*

**37.** Уус-урган литератураа кэпсэтий (диалог) бу курдук суруллар: хас биирдий кихи саната сана субурбаттан уонна улахан буукубаттан саңаланар, иннингэр тириэ тураг. Хабычыка туттуллубат.

- Нохоо, кимгиний бу?
- Сааңынг хаскыный?
- Өлөксөйбүн.
- Уон абыһым.
- Ким уолунааын?
- Аата, үчүгэйин!
- Ийэм оютомбун.

**Х о с б ы һ а а р ы ы.**

1. Сирэй санга кэпсэтий (диалог) быннытынан бэриллэр буоллааына, хас биирдий кихи саната хабычыкаа ылышлар уонна атын кихи санатыттан тириэнэн араарыллар.

*“Хайа, ийэбит тиллэн эрэр дуо?” – “Бэйи, тиллээри гынан эрэр, тохтоон!” – “Хайа, ыксаатыбыт дии, ийэбит тиллэн эрэр дуо?” – “Бэйи, бэйи, ыксааман! Ийэбүт тиллэн эрэр, күүтэ түүүн”. “Хонор сирбүт төһө хаалла?” – “Табаларбыт ырбатахтарына, сэттэ биэрэстэ буолуо этэ. Оттон табаларбыт ырдахтарына, икки да көс буолан тахсыаа”.*

2. Уус-урган литератураа ис санаа (ис сана), этиллибит кэриэтэ өйдөнөн, сирэй санга курдук бэлиэлэнэр.

Онтон кини өйүгэр: *“Эйигин бары ыарахаттары кыйыяа дии саныбын”*, – диэн тыллар охсуллан аастылар. Уонна кэргэнэ күлэ олорорун көрөн: *“Күлүмэ, Никанор, ити иһэ истээх...”* – диэн баҕарар да, тыла барбат.

3. Эрдэ этиллибит санга, диалог репликатыгар эбэтэр атын сирэй санаа киирдэжинэ, туспа хабычыкаланар.

- Эйигин мин көрөр буоллум, – диэтэ Буута.
- Хайдах?
- Эн аҕан: *“Оюбун оюлор атаастыахтара, коро-истэ сылдьаар”*,
- диэтэ. Кини дөборун көрсө түүхээт: *“Олонньор илдьиттиир: “Кулууп сэбиэдиссэйэ сэргэхситэ кэлэ сырьттын”*. Онон хомунан бара оюс”, – диэтэ.

4. Сурук, тэлэгирээмэ, сытаата тыллара эмиэ хабычыкаа ылышлаллар.

Онтон балтыгар Сардаанааа бу суругу хайдах ылары-биэрэри, кистишири суруйда: *“Чэ, тоойуом, кытаат. Ыл пионердыи эбэрдээтэ. Мин үчүгэйдик сылдьабын. Ахтыма, сотору кириэм. Маны кимиэхэ да этимэ. Чэ, оробуочай-бааынай дыналатын иннингэр куруук бэлэм буол!”* *“Таба сүттэ, соппумуой, түргэнник кэлин”* диэн бүгүн Олег бөһүөлэккэ түөрт тыллаах тэлэгирээмэни ылан кыныран иһэр.

## IV. Сурук бэлиетин туттуу ураты түбэлтэлэрэ

### 1. Тириэ

**38.** Этии тутаах чилиэннэрэ иккиэн төрүт түүхкэ турар биир санаа чааһынан бэриллэр буоллахтарына, икки ардыларыгар тириэ турар.

*Биһиги ийэ тылбыт – киэн диринг, муударай ис хоһоонноох, хомођой-ныымсаџай, имигэс пуормалаах, бэрт баай, дэлэй элбэх өннөөх, кырааскалаах, сүрэж өрүүгүүтэр, дууһаны долгутар, өйү үлүүгүүтэр күүстээх-кыахтаах, имэнгнээх-илбистээх, кэрэ-дьикти тыл! Тиихэн Ситиикин – промкэмбинээт ууha. Киниэхэ хайџабыл – үүнээйигэ уобурдуу кэриэтэ. Үлэлиир – аһыыр, үлэлээбэт – аһаабат. Биэс төгүл биэс – сүүрбэ биэс.*

Х о с б ы h а а р ы ы.

1. Манык этии кэпсиирэтэ көмө тыллаах буоллаҕына, иннигэр тириэ турбат.

*Ол кини били Даадар чаччыына уола Чохоон Сэмэн эбит. Киэн холку буолуу ханык да киниэхэ саамай учүгэй майғы буолар. Эллэй диэн Эллэй. Кыыл аата кыыл, кини аата кини.*

2. Анаардас ыйар солбуйар аатынан бэриллэр туһаан кэпсиирэттэн тириэнэн арахсар. Ити тутаах чилиэннери да, этии ис хоһоонун да чулкайдыырга көмөлөөх.

*Бу – саас ахсын хампа күөбүнэн суугуунуур алар тыа. Ол – Ноорон дъиэтэ көстөр.*

3. Этэр санааны тоһођолоон бэлиетиир ис хоһоонноох тутаах чилиэннэр этиигэ бэйэ-бэйэлэрриттэн тириэнэн арахсаллар. Онуоха этии төттөрү бэрээдэктээх (инбиэрсийэ) буолар.

*Аан дойдуга туюхтан да учүгэй – эйэ, туюхтан да куһаџан – инсэ. Дэриэбинэђэ кэлбит кинини аан бастакынан көрсөөччүлэр – ыттар. Аарыма тайахха саатын эспит ааттаах булчут – кини.*

**39.** Этиигэ тылы хатылаамаары көтүтүү оннугар тириэ турар.

*Маайа икки кыыһа иккиэн үөрэнэллэр: кыратат – манна, улахана – куоракка. Үгэс быһытынан бастаан дакылаат буолбута. Онтон – кэнсиэр.*

Х о с б ы h а а р ы ы.

Кылгастык, быстах тылларынан бэриллэр этии чилиэннэрэ тириэнэн арахсаллар.

*Көрдөр – харађым, көтүрдэр – тииһим. Мөккүөр да – мөһөөх, тыл да – тыһыныча. Куобах – ойуурунан, кини – дьонунан.*

**40.** Миэстэ, кэм, ахсаан кээмэйин көрдөрөр тыллар икки ардыларыгар тириэ турар.

*Москва – Дьюкууский тыраассатыгар үгүс сөмөлүөт көтөр. XVII – XIX үйэлэргэ нуучча литэрэтиирэтин сайдыыта улаханык күүнүрбүтэ. 100 –*

200 сыйынан туюх буолуобүн ким да билбээт. Кэнники да үөрэниэхтэрэ. Билигин оскуола – производство – үөрэх. 1931 сыйлаахха Незаметнай – Дьокуускай – Незаметнай морсуроутунан хайынарынан аан бастаан айаннааын буолбута.

## 2. Хабычыка

**41.** Борохуот, массыныа, хаңыат, сурунаал, уус-уран литература айымныта уо.д.а. анал ааттара хабычыкалаах суруллаллар.

“М. Аммосов” теплоход, “Жигули” массыныа, “Урал” матасыныылы, “Кыым” хаңыат, “Чолбон” сурунаал, “Сааскы кэм” арамаан, “Таатта” маңаңыын, “Дьобур” оскуола, “Тобул” кулууп, “Саха омук” түмсүү, “Хомус” ансаамбыл, “Сыккыс” куруүүок уо.д.а.

Хос быһарыы.

1. Ханалытыыта суюх судургу өйдөнөр анал ааттар хабычыката суюх суруллаллар.

В. Павлов аатынан «Сардаана» баабырыка, Дьокуускайдаабы педагогической колледж, Өлүөнэ өрүс, Харыйалаах сайылыга.

2. Сүөһү, кыыл, сир аата хабычыката суюх улахан буукубанан суруллар.

Харачаан (ынах), Сындыыс (ат), Баңырбас (ыт), Толугур (алаас), Хангалас улууһа.

**42.** Биирдии эбэтэр быстах тыллар маннык түбэлтэлэргэ хабычыкалаах суруллаллар: дьонги сочко биллибээт, киһи атынгырыы истэр тыла; эргэрбитэ эбэтэр адъас сантата бэлиэтэнэр тыл; үгэргээн этиллибит тыл; дынгнээх суйлатыттан ураты суйлтаа туттуллубут тыл.

Онно “нууччалаабытын” өйдөөн баран, Баңылай күллэ: “Тырахачыыс” буола-буола, үөдэнтэн булбут тылым эбитэй”, – дии санаата. “Тойонуом! Ыал аатыттан аастым, биир бастын ынаңым “эбәз” өллө, соютох ынахтаах хааллыбыт”, – диэн ажалара тонгхонгоото. Хайа, бу “тойоммут” тыыннаах эбиккин дуу? Онно мин ажам биир бухатыры ооннүүрга эмиэ “артыыс” буолбут. «Киһи сиир» туойа – «сир сүогэй».

Хос быһарыы.

1. Атын киһи сантатын үтүктүү, халыбын уларытан хатылааын хабычыкаа ылыллар.

Иван. Сэрэнэ сатаабытым ээ (таксар).

Патефонов. “Сэрэнэн”. Эйиэхэ итиччэ “сэрэммит” киһи баар ини.

– Тохтоо, Тит! – Иван Иванович хос иһиттэн өнгөйөн көрөр.

– “Тохтоо” буолбат.

2. Эрдэ ким эрэ эппитигэр сигэниини, олобуурууну көрдөрөр кэрчик хабычыкаланар.

*Ытсырын бывыңыгар кими эрэ үөбэр: “Ырбайа сыйыйбыт, уллэ сыйыйбыт, дыгдайа сыйыйбыт!..” Дъахтар сангатыттан буоллаңына, буруйдаах киңи саманна баар буолуон сөпкө дылы. Ол эрээри “ырбайа сыйыйбыт” киңи көстүбәт: эр киңи, оболор бары көтөхтөрө сурдээх. Оболор элбэхтэрэ киниэхэ “балабына буорсуйя” биэрэр иэстэн хаңан да тахсыбаттар.*

3. Инники этиллибитеттэн тирэх тылын талан киллэрий эмиэ хабычыкаңа ылыллар.

*Чую буруйун туңунан кинилэр очко тохтооботтор, “чолойбутун, олойбутун, бычайбутын” ордук кынанан бэлиэтшиллэр.*

### 3. Туочука

**43.** Кылгатыллан суруллубут эбэтэр мянгнайгы эрэ буукубаларынан бэлиэтэммит тылларга туочука турар.

*Н.Д. Неустроев, Дьюкууский к., Ярославской уул., акад., 20 мун., 10 сөк.*

Хос быһаарыы.

Туочука турбат:

1) кылгатылаах холбуу тылларга: *CӨ, ТООЧИ, ХИФУ, сопхуос, бэлийтэкниэмийэ;*

2) метрическай кээмэйдэр ааттарын кылгатан суруйууга: *30 м, 15 км, 6 см;*

3) кинигэ таһынааңы уонна иһинээби төбөлөрүгэр; кинигэ, ханыат, суронаал, салааларын уонна ыстатыйаларын ааттарыгар уо.д.а.;

4) ааптар аатын-суолун буукубанан кылгаты икки ардыгар туочука турбат: *AA, КҮ, АФ.*

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНЫ



постановлением Правительства  
Республики Саха (Якутия)  
от 22 декабря 2015 г. № 501

### Правила якутской орфографии

#### I. Якутские звуки и их обозначение

1. Якутский язык имеет двадцать гласных звуков, в том числе восемь широких – *a, aa, o, oo, э, ээ, θ, θθ*; восемь узких – *и, ii, ы, ыы, у, uu, Y, YY*; четыре дифтонга – *иэ, уθ, ыа, уо*.

2. Якутский язык имеет двадцать согласных звуков: *б, г, զ, ڏ, ڏь, ڻ, ڻь, ڻ, ڻь*, *л, м, н, нь, ң, р, ھ* – звонкие; *к, ң, ңь, т, ٿ, چ* – глухие.

3. Долгие гласные, дифтонги и долгие согласные якутского языка на письме обозначаются двойным начертанием букв, например: *таас, туус, ыар, иэс, уос, уөс; аттаах, муннук*.

4. Долгий согласный *ньнь* пишется с одним знаком мягкости, т.е. в виде *ньнь*, например: *оонньоо, огонньор, булгунньах, чаанньык* (а не *оонньоо, оғонньор, булгунньах, чаанньык*).

5. Носовой *й [j]* на письме обозначается буквой *й*.

И с к л ю ч е н и е: *анъыы*.

#### II. Правописание основ

6. Основы, допускающие варианты произношения по гласному первого слога (*o* или *a*), типа *дойду – дайды, хотуур – хатыыр, солуур – салыыр*, пишутся через *o*: *дойду, хотуур, солуур*

7. Основы с вариантами произношения по гласному *ө* или *э*, типа *сөрүүн-сэриин, өлүөр – элиэр, мөккүөр – мэккиэр, сөкү – сэки*, пишутся через *ө*: *сөрүүн, өлүөр, мөккүөр, сөкү*.

8. Основы с вариантами произношения по гласному *и* или *э*, типа *илии – элии, силии – сэлии, иңиир – эңиир, бириэмэ – бэриэмэ, кэнники – кэннэки*, пишутся через *и*: *илии, силии, иңиир, бириэмэ, кэнники*.

И с к л ю ч е н и е: *әңин, эһиги.*

9. Основы с вариантами произношения по гласному *а* или *ы*, типа *ыйдаңа – ыйдыңа, антах – ынтах, нағараада – нағыраада, халтараан –*

*халтыраан, хантараак – хантыраак*, пишутся через *a*: *ыйдаңа, антах, нағараада, халтараан, хантараак*.

**10.** Основы, допускающие варианты произношения по согласному *đ* или *m*, типа *дайбаа – тайбаа, судургу – сутургу, хайдах – хайтах*, пишутся с *d*: *дайбаа, дабыдал, даана, дай, судургу, хайдах*.

**11.** Основы, допускающие варианты произношения по начальному согласному *c* или *h*, типа *суюх – hyох, сааскы – haаскы, сурук – hyурук*, пишутся с *c*: *суюх, саха, сааскы, сурук*.

**12.** Из двух интервокальных *h*, отделяемых друг от друга кратким гласным, первый обозначается буквой *c*, например: *эсэhит, сүөсүhүт, усуhун*; а если отделяются долгим гласным – не изменяются, например: *aһаанын, ууһаанын*.

**13.** Основы, допускающие в произношении варианты типа *туөрт – туөт, бэрт – бэт, булт – бут, тарт – тат, орт – от*, на письме передаются сочетанием двух согласных *-рт, -лт*: *туөрт, бэрт, булт, тарт, орт*.

**14.** В основах перед глухими согласными *k, n, c, m, x, ч* и звонким *đ* сонорные *p, l* не подвергаются изменению: *ардах, бытархай, кырпай, оборчо, орто, саhархай; талкы, тэрилтэ, тэмтэркэй, харчы, холку, чарпа, ылтанаын, эркин, булчут*.

П р и м е ч а н и е: В основах с вариантами произношения типа *алчай – аччай, былчархай – быччархай, былчиң – быччиң, бэгэлчэк – бэгэччэк, былчай – быччай, мүлчү – мүччү* пишется *чч*: *аччай, быччархай, быччиң, бэгэччэк, быччай, мүччү*.

**15.** В основах с вариантами произношения типа *аgабыт – аgабыт, аңыы – аңы, аңаар – аңар, миин – мин, ойуун – ойун, туораах – туорах, эңэр – эңэр, эдьий – эдьий, эмий – эмий* пишется долгий гласный, например: *аgабыт, аңыы, аңаар, миин (эт миинэ), ойуун, туораах, эңэр, эдьий, эмий*.

**16.** Прилагательные с конечным широким гласным, обозначающие признак предмета по месту или времени, пишутся через долгий гласный: *үөhэ тутаах, аллараа кэрдиис, киэнhэ чэй*; а соответствующие им наречия пишутся через краткий гласный: *үөhэ турап, аллараа уур, киэнhэ кэлээр*.

**17.** Наречия, допускающие варианты произношения по широкому или узкому конечному гласному, типа *того – тогу, дьөлө – дьөлү, хайа – хайы, онго – онгу*, пишутся через широкий гласный: *того, дьөлө, хайа, онго*.

**18.** Служебное слово *да (даа)* пишется через долгий гласный в функции модальной и вопросительной частиц, например: *кэл даа көрдөhөбүн; туох даа?*, в других случаях – через краткий гласный: *ким да суюх, көрдүм да ыллым, соло да суюх, ыарыйдарбын да улэлээтим, кыра да эбит*.

**19.** Служебный глагол *гын* и некоторые заимствованные из русского языка слова, начинающиеся на *г*, пишутся с начальным *г*: *гын*, *гаас*, *гуорун*, *гиэрбэ*, *гаайка*.

### III. Правописание аффиксированных основ Имена существительные

**20.** В начале аффикса **-чыт (-сыт)** после основ существительных с конечным *х* пишется *ч*, например: *онохчут*, *тунахчыт*, *куобахчыт*; а если основа слова заканчивается на *к*, аффикс пишется через *с*, например: *балыксыт*, *суруксум*, *ыянныксыт*.

И склонение: слова типа *ынахсыт*, *табахсыт*, *чабыргахсыт*, *өлүөхсүт*, *буолуохсүт*.

**21.** Именные основы с конечными согласными *л*, *р*, *с*, *т* перед аффиксом **-чыт (-дыт)** сохраняют указанные конечные согласные, например: *мас* – *масчыт*, *куөс* – *куөсчут*, *от* – *отчут*, *эт* – *этчыт*, *суол* – *суолдүт*, *хайынтар* – *хайынтардыт*, *сүгэнэр* – *сүгэнэрдыт*.

**22.** Производные имена, образованные при помощи аффикса **-мыны** или **-мдыы** типа *баһымны* – *баһымдыы*, *кыһамны* – *кыһамдыы*, *өһүөмнүү* – *өһүөмдүү*, пишутся через *нь*: *баһымны*, *кыһамны*, *өһүөмнүү*.

**23.** Имена с конечным согласным **-н** во множественном числе пишутся через *ни*, например: *сәһэн* – *сәһенинэр*, *аан* – *ааннаар*, *отон* – *отоннор*.

И склонение: *тойоттор*, *хотуттар*, *бараҳсаттар*, *эмээхситтар*, *улахаттар*, *сүллүүкуттар*, *түөкүттар*, *кулугээттар*, *ыараҳаттар*

**24.** Существительные с конечным согласным **-р** во множественном числе принимают аффикс **-дар**, например: *ооннуур* – *ооннуурдар*, *сыр* – *сырдар*, *солуур* – *солуурдар*.

И склонение: *дъахтар* – *дъахталлар*, *оғонньор* – *оғонньоттор*, *доғор* – *доғоттор*.

**25.** В основах, оканчивающихся сочетанием согласных **-рт**, при присоединении падежных аффиксов конечный согласный **-т** изменяется, например: *туөрт* – *туөрдү* – *туөртэн* – *туөркэ*, *куөрт* – *куөрдү* – *куөртэн* – *куөркэ*, *кыырт* – *кыырды* – *кыыртан* – *кыырка*.

**26.** Аффикс орудного падежа после основ существительных, оканчивающихся на гласный, пишется с одним *н*, например: *саанан*, *сүөһүнэн*, *быанан*, *буукубанан* (а не *сааннан*, *сүөһүннэн*, *быаннан*, *буукубаннан*).

**27.** Аффикс сравнительного падежа, присоединяясь к существительным с конечным гласным, пишется через *т*, например: *тыы* – *тыытаағар*, *օғо* – *օғотооғор*, *кини* – *кинитээгэр* (а не *тыылаағар*, *օғолооғор*, *кинилээгэр*).

**28.** Конечные глухие согласные основ **-п, -к, -х, -с** перед гласным аффикса переходят в соответствующие звонкие **-б, -г, -з, -ш**, например: *сан – сабы, балык – балыгы, талах – талағы, сулус – сулуһы*.

**29.** Регрессивной ассимиляции подвергаются следующие конечные согласные основы:

а) **-п** переходит в **-ң, -м**, например: *аан – аанңа – ааммыт; түән – түөңңә – түәммүт*;

б) **-м** переходит в **-к, -п**, например: *ам – акка – аппыт; хатам – хатакка – хатаппым, суорат – суоракка – суораппым*.

## Глаголы

**30.** Глаголы во 2-м лице единственного числа будущего времени изъявительного наклонения пишутся с заднеязычным **ң**, например: *эн барың, барыагың, эн аңың, аңыагың*.

**31.** Глаголы в 1-м и 2-м лицах множественного числа повелительного наклонения пишутся через **ң**, например: *туруоғун, туруң, турараңың, олоруоғун, олоруң, олорооруң, аңыагың, аңаң, аңарың*.

**32.** Глаголы в 3-м лице множественного числа повелительного наклонения пишутся через долгое **иин**, например: *кэллинэр, кэлиэхтиниэр, бардыннар, барыахтыннар* (а не *кэллинэр, кэлиэхтинэр, бардынар, барыахтынар*).

**33.** Глаголы, допускающие варианты в аффиксах возможного и утвердительного наклонения, в словах типа *бараайағын – бараайыккын, барыыңығын – барыыңыккын, барааччи – барааччык* пишутся с аффиксами **-аайа, -ыыңы, -ааччи**, например: *бараайағын, барыыңығын, барааччи*.

**34.** Принимая аффикс побудительного залога **-т**, глагольная основа сохраняет конечный согласный **-р**, например: *сүүр – сүүрт, олор – олорт, бааныр – баанырт* (а не *сүүт, олот, бааным*).

**35.** Конечные согласные **-й, -л, -р** не подвергаются ассимиляции, когда глагол принимает аффикс совместно-взаимного залога **-с**, например: *барсабын, кэлсэгин, кылыйсар* (а не *бассабын, кэссеэгин, кылыссар*).

**36.** При спряжении глаголов типа *тағыс, оғус* конечный **-с** основы сохраняется, например: *охсобун, тахсабын, тахсар, охсор* (а не *оххобун, таххабын, оххор, таххар*).

## Прилагательные, числительные и наречия

**37.** Прилагательные, образующиеся при помощи аффикса **-ңы (-ңи,)**, пишутся с удвоенным **ңң**, например: *бұғун – бұғұңңу, кыһын – кыһыңңы, киәһә – киәһәенңи, бәзәһәә – бәзәһәенңи*.

**38.** Имена типа *киэһэ, сарсыарда, бачча* в сочетании с послелогом *диэри* пишутся с долгим гласным и удвоенным **нн**, например: *киэһээннэ* *диэри, баччаңца* *диэри, сарсыардаанңца* *диэри*.

**39.** Прилагательные, образованные при помощи аффикса **-ы (-кы, -гы)**, в форме исходного падежа сохраняют свой конечный узкий гласный, например: *кыһыңыттан, уруккуттан, күнүскүттэн* (а не *кыһыңаттан, уруккаттан, күнүскэттэн*).

**40.** Наречия, образованные при помощи аффикса **-чи** от формы побудительного залога глагола, пишутся с долгим **чч**, например: *сардыргаччи, күрдүргэччи, былтаччи, кэлтэччи* (а не *сардыргатчи, күрдүргэти, былтатчи, кэлтэти*).

**41.** Наречия, образованные от глаголов с конечным **-р** при помощи аффикса **-чи**, пишутся через **-рч**, например: *кытарчи, хараарчи, санаарчи* (а не *кытаччи, харааччи, санааччи*).

**42.** Наречия, образованные от причастий прошедшего времени при помощи аффикса **-ча**, а также приблизительные числительные от числительных *сүүрбэ, отут*, пишутся с удвоенным **чч**, например: *барбычча, көрбүччэ, үөрбүччэ, сүүрбэччэ, отучча* (а не *барбытча, көрбүтчэ, үөрбүтчэ, сүүрбэтчэ, отутча*).

#### IV. Правописание заимствованных из русского языка слов

##### 1. Правописание основы слов

**43.** При правописании заимствованных из русского языка слов установлены следующие правила:

1) Заимствованные русские слова, фонетически и грамматически давно освоенные якутским языком, типа: *остул, куорат, дыяала, бирикээс, оскуола, сокуон, дъааныла, ачыкы*, а также слова, получившие широкое употребление в разговорной практике, легко приспособившиеся к фонетическим нормам якутского языка, типа *автобус – оптуобус, журналист – суруналыыс, конкурс – куонкуурс, рынок – ырыынак, студент – устудьюон, тема – тиэмэ*, пишутся в фонетизированной форме.

2) Слова, относящиеся к области общественно-политической, научно-технической лексики, не поддающиеся фонетической обработке, такие, как: *грессмейстер, неолит, полиграфия, фортепьяно*, пишутся в исходной форме.

##### П р и м е ч а н и е.

Такие слова в случае широкого распространения в разговорной практике их якутизированного варианта впоследствии могут быть преобразованы в письме в пользу последнего.

**44.** Географические названия и имена людей пишутся в русском начертании или фонетизированной форме, например: Япония – Дьоппуюон, Алдан – Аллан, Сибирь – Сибиир, Америка – Эмиэрикэ; Иванов, Петров, Сидоров, Мария, Фёкла, Пётр, Тумусов; Уйбаныап, Бөтүрүөп, Сиидэрэп, Маарыйа, Сүөкүлэ, Бүтүрүр, Тумууhan.

**45.** Заемствованные географические названия и мужские фамилии, выраженные полной формой прилагательного, а также названия городов с конечным *-ск* при орфографировании пишутся с конечными *-ай* или *-эй*, например: Новай Гвинея, Охотской муора, Пекарской, Горькой, Курской, Минскэй, этиловай испиир, физическэй география.

П р и м е ч а н и е. Конечны ударный *о* не изменяется, например: Чудской күөл, Чусовской, Донской.

## 2. Правописание аффиксированных форм

**46.** Гласный звук, возникающий в якутском произношении между двумя согласными в конце слов, перед аффиксами в письме не обозначается, например: зубр – зубру, рефлекс – рефлекскэ, диаметр – диаметрга.

**47.** Конечный *ф* заемствованной основы перед гласным аффикса переходит в *б*, например: географ – географбы, томограф – томографбы, а конечный *в* заемствованной основы при аффиксации не изменяется, например: Сивцев – Сивцеви, Николаев – Николаевы.

**48.** Конечные сочетания *-кт*, *-нт*, *-фт*, *-хт* при аффиксации утрачивают последний согласный, а оставшиеся *к*, *н*, *ф*, *х* перед гласным аффикса озвончаются, например: экстракт – экстрагы, адепт – адебы, ландшафт – ландшабы, Либкнехт – Либкнеги.

**49.** Слова, оканчивающиеся сочетанием согласных *-рд*, *-рт*, изменяются по аналогии с якутскими словами с конечными *-рт*, например: аккорд – аккорду – аккорка, Альберт – Альберды – Альберка.

**50.** Конечные согласные *ж*, *з*, *ц*, *ш*, *щ* перед гласным аффикса переходят в *h*, например: репортаж – репортаны, противогаз – противоганы, ранец – ранеңы, туши – туhy, плащ – плаңы.

**51.** При словоизменении основ, оканчивающихся сочетанием согласных *-йд*, *-лк*, *-мб*, *-мп*, *-нд*, *-рв*, *-нк*, *-ск*, перед аффиксом вставляется гласный в соответствии с пунктами *а), б)* правила 55, например: тальк – тальканы, лимб – лимбэни, зонд – зонданы, резерв – резервэни, франк – франканы, киоск – киосканы.

**52.** Удвоенные согласные, или сочетания согласных *-нт*, *-нг*, *-ст*, *-зд* и мягкий согласный в конце слова при аффиксации теряют последний согласный и знак смягчения, а оставшийся конечный согласный подвергается

изменению на общих фонетических основаниях, например: *вантт – ваты – вакка, сержант – сержаны – сержанңа, спортинг – спортины – спортиңа, турист – туриска – туриңы, подъезд – подъеңы – подъезка* (но: *фланг – фланглаах*).

**П р и м е ч а н и е.** Существительные, оканчивающиеся на **-ль**, перед аффиксами, начинающимися с согласного, кроме **л**, сохраняют мягкий знак: *педаль – педальга, туннель – туннельга*; перед аффиксами, начинающимися с гласного или с согласного **л**, мягкий знак не сохраняется: *педалы, педаллар, виолончель – виолончелы – виолончеллар*.

**53.** Гласный последнего слога основы имени существительного при аффиксации не подвергается изменению, например: *Ефимов – Ефимовтан, отделение – отделениены* (а не *Ефимавтан, отделенияны*).

**54.** Аффиксы, присоединяемые к заимствованным словам, имеющим оканчание, типичное для якутских слов, имеют такую же форму, как и при якутских основах, например: *микрофон – микрофонңа, физик – физиккэ, лауреат – лауреакка*.

**55.** Гласный аффикса, присоединяемого к заимствованным словам, сохраняющим исходную форму написания, определяется по следующим правилам:

а) если основа заимствованного слова содержит хотя бы один гласный заднего ряда (**а, о, у, ы**) или **я, ю**, то аффикс пишется с гласным **ы** или **а**, например: *универмаг – универмагы – универмагтан, биология – биологияны, юрист – юриңы – юристан*; б) если основа заимствованного слова содержит гласные только переднего ряда (**и, е, э**) или конечный слог **-тель**, то присоединяемый к ней аффикс пишется с гласным **и** или **э**, например: *резидент – резидени – резиденңэ, кейс – кейскэ – кейсинэн, преподаватель – преподавательгэ – преподавателинэн*; в) если последний слог основы заимствованного слова содержит **у, ю, ё**, либо ударное **о**, то присоединяемый к ней аффикс пишется с гласным **у** или **а**, например: *Бекренёв – Бекренёву – Бекренёвка, парашют – парашюту, Серов – Серову, мазут – мазуту* (а не *Бекреневи – Бекреневкэ, парашюты, Серовы, мазуты*).

## V. Правописание прописных букв

### 1. Предложение

**56.** Первое слово предложения пишется с прописной буквы.

**П р и м е ч а н и е.**

а) слово, следующее за многоточием в середине предложения, пишется со строчной буквы, например: *Эн миэхэ... уларсың этэ дуо?*

б) авторская речь, следующая за вопросительным или восклицательным знаком, или же многоточием, которые замыкают прямую речь, начинается со строчной буквы, например:

– *Дъэ, оччоҕо манна туох хаалар?* – диэн кыыс эмиэ ыйытта.

– *Дъиэм бу баар. Баныыбаларың!* – диэн, киhi түннүгүнэн ханыытаан хаалла.

– *Ийэлэр диэн эйэҕэс сүрэхтээх дъон буолаахтыыллар...* – диэтэ *Петя уоҕун кытта*.

в) с прописной буквы пишется слово, следующее за восклицательным знаком, поставленным после обращения или междометия, например: *Сахам сирэ! Үөр-көт, киэн тутун. Бичча! Кыһыммым төннөн кэллэ*.

г) первое слово прямой речи, цитаты, или отдельного кусочка текста, начинающихся после двоеточия или с нового абзаца, пишется с прописной буквы, например: *Ким эрэ бинигиттэн: «Истэбит»*, – диэтэ.

*Мунньях уурап:*

1. *Муус устары ырааҕырдыы ыйынан биллэрэргэ.*

2. *Үлэнни тэрийэргэ биэс киһилээх хамыыһыданы таларга.*

д) цитата, включенная в предложение как его продолжение, начинается со строчной буквы, например: «*Кыым* ханыакка «*былыштар, көстөн иһэн тунаарап тумарыкка симэлийдилэр*» диэн суруллубут.

е) личное местоимение «Эн», которое начинает широко употребляться в качестве формы вежливого обращения, можно писать с прописной буквы, например: – *Буркун оҕонньор, Эн төрөөбүт айылҹаң амарах тыынын уонна муудараын эккэр-хаанҹар, сүрэххэр-дууһаҹар иңэрииммит сэдэх дъоннортон биирдэстэрэ этиң. – Өр сылга Эйиэхэ эппэккэ сылдыбылыпрын дъэ этээри гынабын*.

## 2. Имена собственные

**57.** Имена собственные пишутся с прописной буквы:

1) личные имена, отчества, фамилии, псевдонимы, прозвища людей, клички животных и т.д., например: *Баылай, Ньюргууаана, Күндэ, Хачыгыр, Өрүөстээх, Моийторук*;

2) названия географических и астрономических объектов (названия городов, селений, рек, озер, морей, планет и т. д.), названия учреждений, организаций, произведений искусства и др., например: *Москва, Амма, Бүлүү өрүс, Байкал күөл, Охотской мурда, Марс планета, Холбос, «Төлкө» арамаан*.

**П р и м е ч а н и е.** Слова, употребляемые как уточнение значения имени собственного (*арыы, тумул, мурда, хомо, өрүс, күөл, сыһыы, куорат*,

планета и т. д.), пишутся со строчной буквы, например: *Дьокуускай куорат, Алдан өрүс, Ньидыли күөл, Хатыыстаах арыы, Венера планета.*

**58.** С прописной буквы пишется первое слово в именах собственных, состоящих из нескольких слов, а также слово, несущее основное значение в его составе, например: *Арассыыйа Атын дойдугаацы дыялаларын министиэристибэтэ, Саха Өрөспүүбүлүкэтин Наукаларын академията;*

1) в официальных названиях учреждений: *Саха сиринээги кинигэ кыната, П.А.Ойуунуский аатынан Саха академической драматической тыйсаатыра;*

2) в полных названиях партий, общественных организаций: «*Ийэ тыл*» түмсүү, «*Саха кэскилэ*» хамсаанын, «*Билии*» уопсастыба;

3) в двусоставных именах собственных, образующихся с помощью родовых названий типа *уулусса, болуоссат, муора, акыйаан*: *Кыныл болуоссат, Горькай уулусса, Хара муора, Чуумтуу акыйаан;*

4) в названиях праздников, знаменательных дат: *Саңа дыыл, Төрөөбүт тыл күнэ, Дыгын ооннуута, «Азия оголоро» ооннуу, Аан дойду дъяхталларын күнэ, Аңа дойду Улуу сэрийтэ, Гражданской сэрии;*

5) в названиях международных и зарубежных общественных, профессиональных организаций, государственных учреждений и т. д.: *Идэлээх сойуустар бүтүн Аан дойдугаацы федерациялара;*

6) в выделяемых кавычками наименованиях знаков отличия, названиях литературных произведений, газет, журналов, учреждений и прочих, например: «*Үлэгэ килбиэнин ичин*» (мэтээл), «*Далбар хотун*» (сурунаал), «*Эдэр саас*» (ханыат), «*Өрүстэр кирбиилэрэ*» (арамаан), «*Сырдык сулус*» (тэрилтэ).

**59.** С прописной буквы пишутся все слова имен собственных, состоящих из нескольких слов:

1) личные имена, отчества, фамилии, псевдонимы, прозвища людей, клички животных и т. д.: *Омоғой Баай, Максим Петрович Иванов, Амма Аччыгыйа, Туора Муос;*

2) названия географических и астрономических объектов (городов, селений, рек, озёр, морей, небесных тел и т. д.), например: *Орто Халым, Йылык Күөл, Кыыллаах Арыы, Наахара, Улув Сынны, Хотугу Муустаах Байгал, Сылгы Йытар, Саңа Сир, Араңас Сулус;*

3) полные названия государств: *Америка Холбоуктаах Штаттара, Кытай Норуодунай Өрөспүүбүлүкэтэ, Саха Өрөспүүбүлүкэтэ;*

4) названия международных организаций: *Холбоуктаах Наассыйалар Тэрилтэлэрэ, Эйэ Бүтүн Аан дойдугаацы Сэбиэтэ;*

5) названия высших органов власти государства, например: *Ил Түмэн, Арассыыйа Үрдүкү суута;*

6) полные названия орденов, кроме слов «орден» и «степень»: *Ага дойду сэриитин I истиэннээх уордьана, «Бочуот Знага» уордьан, Кыһыл Сулус уордьан, Сибэтий Александр Невскэй уордьана;*

**П р и м е ч а н и е.** В неделимых лексических единицах, состоящих из двух или нескольких слов, входящих в состав названий, с прописной буквы пишется только первое слово, например: *Ага дойду сэриитэ, Куттал suoх буолуутун сэбиэтэ;*

7) наименования высших должностей и почетных званий: *Үлэ Геройа, Өрөспүүбүлүкэ Палаататын Бэрэссэдээтэлэ, Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана.*

**П р и м е ч а н и е.** В других случаях наименования титулов, должностей и званий пишутся со строчной буквы, например: *министир, бэрэсидьиэн, дьоруой.*

8) Прописной буквой пишутся все инициальные аббревиатуры, например: *АФ (Арассыыйа Федерацията), ХНТ (Холбоңуктаах Наассыйалар Тэрилтэлэрэ), КНӨ (Кытай Норуодунай Өрөспүүбүлүкэтэ).*

**60.** В географических названиях на якутском языке, состоящих из двух слов, оба слова пишутся без дефиса с прописной буквы, например: *Орто Халыма, Үөһээ Бүлүү, Улахан Чыыстай, Ытык Куөл, Арыы Тиит, Улуу Сыһыы, Хатың Тумул, Мэнэ Хаңалас, Амма Наахара, Тулагы Килэм, Түбэй Дъаархан, Уус Алдан, Эбээн Бытантай, Сылгы Ыытар, Оҕус Арыылааҕа, Тойон Уйалаах.*

## **VII. Употребление дефиса**

**61.** Дефис употребляется:

1) в прилагательных с усиливательной частицей, например: *кып-кыһыл, кубус-кураанах, нүрү-нүксүгүр, ылы-чып;*

2) в парных словах, например: *от-мас, утуө-мөкү, биэс-алта, ол-бу, кэлии-барыы, саңар-иңэр, сүүрэн-көтөн; түң-таң, лис-лас, марай-сарай;*

3) в сдвоенных словах, образующих лексические единства с новым значением, например: *кулэ-кулэ, ыксаан-ыксаан, бэйэ-бэйэтиттэн, кини-кинияттэн, үрут-урдүгэр, орун-оннугар, саас-сааһынан, тус-туспа, кэллэ-кэлээт;*

4) в заимствованных парных словосочетаниях:

*а) научнай-чинчийэр, маассабай-бэлитиичэскэй;*

*б) силлабо-тонический, социал-демократический;*

*в) генерал-майор, Римскэй-Корсаков, Сен-Симон, Нью-Йорк, вице-бэрэсидьиэн, экс-чемпион.*

## П р и м е ч а н и е.

1) в синтаксических сочетаниях одинаковых основ дефис не употребляется, например: *от оттоон, кинги киниттэн орпот, бэрдинэн бэрт, бардар баан, муос муоска, элбэхтэн элбэх, үлэлээбит үлэн, баан баан* (кэллэ), *бэйэтэ бэйэтиттэн (тэбиэхирэр);*

2) частицы, примыкающие к слову после основы, пишутся без дефиса, например: *сүгэ той, чахчы бааччы, быа иттэ, таңас эңин.*

## VII. Правила переноса

**62.** Слова на другую строку переносятся по слогам, а при делении слов на слоги согласная буква от следующей за ней гласной не отделяется, например: *ба-рар, та-йах, ыар-га, саас-кы, хо-йуу, то-то-рор.*

П р и м е ч а н и е. Не оставляется в конце строки или не переносится на другую строку слог, состоящий из одного гласного, из долгого гласного или из дифтонга. Например, нельзя переносить: *ы-тар, аа-һыы, ўө-рэх, уо-латтар.*

**63.** Согласный, не составляющий отдельного слога, долгие гласные и дифтонги при переносе не отделяются. Например, нельзя переносить: *кыыыл, кыыы-л, үүттэ-эх, ы-ал, уңу-ох.*

### 64. Нельзя разбивать переносом:

1) условные графические сокращения типа *yo.д.а., o.д.а., a.э.;*

2) инициальные аббревиатуры типа *XHT, AXIII, ТУ-154;*

3) фамилию и инициалы людей, например: *Б.Б. Уйбаныап* (а не *Б.Б.-Уйбаныап*).

### 65. Нельзя переносить на другую строку:

1) все пунктуационные знаки, кроме тире, стоящего после точки или после двоеточия перед следующей частью прерванной прямой речи;

2) наращения к цифрам: (неверно: *7- с, 10- с*);

3) сокращения, отделяя их от цифр или слов, стоящих перед ними (неправильно: *1961- с., Москва- к.);*

4) сокращения, обозначающие меры, отрывая их от цифр, указывающих число измеряемых единиц (неправильно: *10- м, 3-мм<sup>2</sup>, 6- кг).*

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНЫ



постановлением Правительства  
Республики Саха (Якутия)  
от 22 декабря 2015 г. № 501

### Правила якутской пунктуации

#### I. Знаки препинания в простом предложении

##### 1. Знаки препинания в разных типах предложений

1. В конце повествовательного предложения ставится точка.

*Быйыл сүрдээх өң дыыл буолла. Бар дьоңдо от-бурдук дэлэйдэ. Айыы сирэ анаңас, күн сирэ көңдөй.*

Примечание.

В конце повествовательных предложений, выражающих последовательность речи, ставится точка с запятой.

*Билиңди саха литературын иннигэр маннык сүрүн соруктар тураллар:*

- 1) суруйааччылар өрөспүүбүлүкэ бырамысыланнаңын уонна тыатын ханаайыстыбытын болпуруостарыгар дириңник өтөн кириэхтээхтэр;
- 2) гражданской лирикэ күүскэ сайдара наадалаах.

2. В конце вопросительного предложения ставится вопросительный знак.

*Эн Коля Манасовы ханна көрбүккүнүй? Бу ас астыыр түбүккэ түстүм буолбат дуо уонна ханаң? Онон, Дъулус, дойдуң диэки төннөр буоллагың?*

Примечание.

а) если вопрос задается группой слов или одним словом раздельно, то каждый раз ставится вопросительный знак.

*Ханна үорэммиккиний? Антак дуу? Того? Билиэххэ син дуо? Хайа, тугу бултаатыгыт? Күс дуу? Ханый?*

б) в конце вопросительно-восклицательного предложения ставятся и вопросительный, и восклицательный знаки.

*Тыйй, бу уол дуо?! Аны, кинини көрө-көрө, күлэр буолбукун дуу?!*

в) вопросительный знак ставится в конце риторического вопроса.

*Ким үрүң күммүт өлбөөрдүн диэй? Ким кэрэ кэскилбит кэгиннин диэй?  
Күөх хонууга, бу бэйэлээх сайын кэлэн турдағына, Ким үөрбэт-көпнөт буолуой?*

**3.** В конце предложения, выражающего сильное чувство, ставится восклицательный знак.

*Оо, куустарбын даа бу күөх куйгаары! Күн сырдыга кэрэтин эриэхсит!  
Оо, хайдах кэрэ, дыикти буолуой төрөөбүт дойдуга төннөр!*

**4.** В конце предложения, выражающего побуждение, просьбу, желание и произносимого в речи с восклицательной интонацией, ставится восклицательный знак.

*Ох курдук оңоңун, бэйэ бодогун тардын, киэн киэлигин киллэр! Ыл, нохоо, уотта агал! Төрөтөр оғону төлкөлөөң, ийтэр сүөһүнү күрүөллээн, аал уоту оттуң, алтан сэргэни анның!*

**П р и м е ч а н и е.**

а) если предложение с таким содержанием произносится в речи спокойно, в конце предложения ставится точка.

*Дьэ, Балагыай, бүгүн сурдуугун кытта оскуолаңа барыс. Дьэбдьиэ, табахтааххын дуо, тардыях эрэ.*

б) в художественной литературе, публицистике при особой восклицательной речи ставится несколько восклицательных знаков.

*Биңиги ийэ тылбыт – дууһаны долгутар, өйү үлүүтэр күүстээх-кылаахтаах, имәңнээх-илбистээх, кэрэ-дыикти тыл!!! Уңугун, өйдөн, икки атахтаах! Уңугун, өйдөн, хара кырыыстаах!!! Ох курдук оңостон олоробун, бишр да тылы утары эттиэм суюга, мас курдук булгуччу кыырагын-кыырбаккын биллэр!!!*

**5.** При недоговоренности, незаконченности высказывания в конце предложения ставится многоточие.

*Кэллибит ээ, Маайыас... Кэллибит дии... Аны күн аайы көрсүнээр буолуохнут. Онон биңиги бэйэбит... бибилэтиэкээ... мустуох буолбууптум. Дьэ, эмээхсиэн, учүгэйинэн кэлбэтиим, куһаң суралы агалым... Оғоң... дъаңца... барбыт үйү.*

**П р и м е ч а н и е.**

а) если в конце предложения стоит вопросительный или восклицательный знак, то многоточие следует за ним.

*Тоғо түргэнэй!.. Мөлтөх сонун. Итинтигин этэгин дуо учүгэй сонун диэн?..*

б) При цитировании косвенной речи, если она представлена не полностью, на разрыве ставится многоточие.

*“Ханаң да дуоңайары, мөлтүүрү-ахсыры билимэң, куруутун инники талаңың!..”* (Софрон Данилов).

в) в деловом письме после основного предложения перед пунктами ставится двоеточие, например:

*Мунњах уурап:*

*1) үөрэх кыһыңы сиэссиийэтин тэрээһиннэхтик ыытарга;*

*2) бары сочуоту, эксээмэни кэмигэр, үчүгэйдик туттаран, үөрэх билиитин үрдээтэргэ.*

## **2. Знаки препинания при однородных членах предложения**

**6.** Однородные члены предложения, не соединенные союзами, отделяются запятыми.

Эн манна *улаатыац, үлэлиэнц*. Кини ааттаах *остуоруйаныт, таабырынныт, чабыргахсыт*. *Оттуун-мастыын, дыиэлиин-үоттуун соzотохто сырдаата. Чэгиэни ыалдъа сыйтан, эдэрикырдъан баран, догору хомото сылдъан өйдүүбүт. Куула тыа инигер кыһыл, күөх, маңан, хара таңастаах дьон бөгө мустубуттар. Саңыл истээх сукунан сонноох, хара саңыл тына бэргэhэлээх, хара таба тына күрүмэлээх, маңан саарттаах киhi киирэн, утулуктээх бэргэhэтин оствуолга уурда.*

**П р и м е ч а н и е.**

а) не являются однородными определения, выраженные прилагательными, отражающими разные признаки предмета или явления, поэтому запятые между ними не ставятся.

*Тогүрук хара* харага умайа туурап уокка кылабачыйар. Моонньун ортотунан эргиччи *синниигэс үрүү* сурааһыннаах... Хаңас диэки *үс атахтаах* *кыра тогүрук* оствуол туураа. Томтор үрдүгэр *хоруобуйалаах улахан эргэ* дьиэ күлүгүрэн көhуниэ.

б) распространенные определения, даже если они не являются однородными членами предложения, отделяются друг от друга запятыми.

*Суол устун хараңатыңы халлаан күөгэ өңнөөх синиэллээх, сырдаан костор кугастыңы оро күүрбүт баттахтаах, кубаңай маңан сирэйдээх, уhун синниигэс киhi иhэр.*

в) если определение уточняет, дополняет другое определение, стоящее впереди, то отделяется от него запятой.

*Сыры-сымнаңас суюн* эрээри, *холку, үлэhим* дъахтары көрбөхтөөтө. *Оgоgор атын, ойуулаах* кинигээтэ аңалааар. *Үөрэхтээх, үтүө* киhi эрээри, *хардары хатыллан* ыйытаңын дуу?

**7.** Однородные члены предложения, соединенные союзом, не отделяются запятыми.

*Дъадаңылар уонна хамначчыттар* сойуустарыгар киирэргэ *Охонаос, Эрдэлиир, Кыра Уйбаан уонна Найын* эрэ улгумнук сөбүлэннилэр. Иккиэн

*кинибитин илиибитетигэр ылабыт да дьоммут тохтообут сирин диэки сүүрэбим. Кырбас эти эбэтэр бывкаайык тоң үүтү дөрүн-дөрүн вытар.*

П р и м е ч а н и е.

а) при попарном соединении однородных членов предложения союзом *уонна* запятая ставится между парами (союз *уонна* действует только внутри пары).

*Мохсоголлор уонна хотойдор, бөрөлөр уонна эхэлэр ырыаныты этинэн ахаптыттар, оттон табалар уонна тайхтар үүтүнэн эмсэхтээбимтэр. Куораттар уонна дэриэбинэлэр, собуоттаруоннабаабырыкалар, холкуостар уонна сопхуостар эйлээх олох үлэтин эбии күүнүрдэн ихэллэр.*

б) однородные члены предложения, соединенные союзом *хата* в противительном значении, отделяются запятыми. *Хат киирбэтэ, хата баран чуолгаңча эрэсиэбин биэрдэ. Уйбаан агата улахан күүнэ суюх, хата эдэригэр быний этэ.*

8. Однородные члены предложения, соединенные повторяющимися союзами, отделяются запятыми.

*Лиза олус абарда дағаны, хомойдо дағаны. Уол ытырыттан оғонньор кыбыстар да, анынар да быныылаах... Эбэтэр үлэлиэгин, эбэтэр түргэнник марғаныагың.*

П р и м е ч а н и е.

Члены предложения, соединенные словом *икки* в соединительном значении, не отделяются запятыми.

*Чымаат уола икки Самайыл икки сырсан бөтөрүнэн кэллилэр. Олорор икки тураг икки ардынан бакыйан баран, салгаластыры турда.*

9. Между распространенными членами предложения, в составе которых имеются однородные члены, отделенные друг от друга запятыми, ставится точка с запятой.

*Таастары дыиэни төгүрүччү уурталыбыт; таанынан иһиттэнэбим, таанынан чааскыланабыт, кумазы чэй оцостобут. Ол ортотугар элэк гыммыкка дылы, флақоннаах омук духуута; Георгий ааньыал муус маңан ат үрдүттэн сыйты үөрбэнэн эриэн кылты султу анньян эрэр хартыната; олус мааны хотун тэллэх ытын куунан олорор хаартыската; хас да хaa американской сигара...*

10. Если обобщающее слово предшествует ряду однородных членов, то после него ставится двоеточие:

*Иван Иванович энин араас ооннуурдары агалбыт: эрэниинэ мээчиктэр, нағааннар, грузовиктар, буускалар, аттар.*

*Араанынанбарытынан* эмтэннэ: баға да миичин истэ, эхэ даүөһүн, ыт да сыйтын боруобалаата.

П р и м е ч а н и е.

Двоеточие может ставиться и при отсутствии обобщающего слова перед перечислением, если имеются слова, указывающие на это.

*Муннъахха бааллар:* оскуола дираектэрэ Иванов, үөрэх чаанын сэбиэдиссэйэ Аргунов уонна ағыс учуутал. *Былыргыттан баар:* баымны, төһүү, сүгэ.

**11.** Обобщающее слово, стоящее после однородных членов, отделяется от них знаком тире.

*Билигин Амма үрэхтэри, бу ходуналары, ол хайалары, ол тыалары – барытын* миэнэ дии саныбын. *Үөрэтэр оғолорум, кыараңас хоһум иһэ,* иттэр оһогум, таңырдья хаар, халлаңча күн – *бука барыта* ордук сырдаата, сэргэхсийдэ, киэркэйдэ...

**12.** Если обобщающее слово стоит впереди, а некоторая часть предложения следует за однородными членами, то перед ними ставится двоеточие, после них – тире.

*Көрсүһүү, хардарыта куустуһуу кэнниттэн бары үһүөн Аппатыт эмээхсин кәниитин:* сүөгэйи, дьэдьэни, моонньоғону, отону – массыныңа таңаардылар. *Бүлүү тутааччылара кураанах сир тыйыс айылгатын барыыарын:* чысхааннаах кыһыны, сыралған сайыны – барытын хорсуннук тулуйдулар.

### 3. Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях

**13.** Обращение, т. е. слово или сочетание слов, называющее того(то) к кому (чему) обращена речь, выделяется или отделяется запятыми.

*Микиитэ, ити бурсуйдары эн тоого саататаңыны? Ол куңаңана суюх буолуо этэ, Кирилл Петрович. Үтүө дөгөтторум, ыалларым, иәнилиэгим кыралара, бар дьонум, мин эңиэхэ оңорор сиэртибэбин үчүгэйдик сыйанаалаан мустубуккут иһин махтанабын.*

П р и м е ч а н и е.

После обращения, которое стоит в начале или конце предложения, при условии, что оно произносится восклицательно, эмоционально, ставится восклицательный знак. Следующее за ним слово пишется с прописной буквы.

*Табаарыс Балтарыков! Дэриэбинэни тула сөптөөх сирдэргэ харабыл туруорулунна! Манчаары Баылай кэлиэгэ, сэгэрдээр!*

**14.** Если междометие, стоящее перед обращением, произносится без восклицания, то оно отделяется запятой.

*Ии, тоғойум оғото, сутуругун оғотун болоччу туттубут буолабуола. Чэ, этэнцэ сырыйт, учууталың тылын иһит... Кини буолар диэн, оо, үчүгэй да эбит... Эн уот харахха эттиң, сөрү-сөн.*

**15.** Если междометие произносится громко с выделением, то ставится восклицательный знак, а следующее за ним слово пишется с прописной буквы.

*Аарт-татай! Бу хайа халлаан хараңаччыта, туох дойду туллуга кэлэн тырымнаан олороруй? Йиччыы-ычча! Бу аал уоттара букатын умуллубут дуу? Кор эрэ! Озокком көлөһүннээх кини буолан арааны ахаан эрдэхтин!*

**16.** Если слова *сөн*, *суюх*, стоящие в начале предложения, произносятся с повышенной эмоциональностью, после них ставится восклицательный знак, а следующее за ними слово пишется с прописной буквы. Если они интонационно не выделяются – отделяются запятой.

*Сөн! Мин аны сайын көмүхү хомуйуом. Сөн, чэ, быйыл сыннъаның дағаны. Суюх, кими дағаны ыңырбаптын... Суюх, суюх! Ол-бу буолума!*

П р и м е ч а н и е.

Частицы и междометия, стоящие перед словами *суюх*, *сөн*, *ээх*, не отделяются от них запятой.

*Эчи суюх, туох да биллибэт. Чэ сөн, дыиэгэр киир... Миигин көрбүккүн айдаараайағын! Ээ ээх, оннук этэ дуу.*

**17.** Вводное слово или словосочетание отделяются запятыми.

*Дьону-сэргэни көрө таарыйа, кырдыык, онно бара сырыйт. Багар, бэйэм эмтэнэрим кэлиэгэ. Ол аата, эн эһэн ньиэн диэн сир баайын булбут. Холобура диэн эттэххэ, Баылай Киппээнэп баар.*

**18.** Вводное предложение, если оно как вставная конструкция сильно отличается от основного предложения по форме, заключается в скобки.

*Аанчыгым бокуоннүүк уу долгунун курдук хааман (куөх ырбаахылаах этэ), чуулааңца киирэн хаалла. Ол Көтүппэт эрэйдээги (уруккута бэрт булчут ыт этэ) оғолор, дыибэлэнэн, ампаар үрдүгэр таңааран кэбиститтэр. Дыиэбэр тиийэн (мин оччотоогуга улахан убайбар олорор этим), сарсын түүн төрөөбүт өрүспүн таңнары устуохтаахпын былааннанан бардым.*

П р и м е ч а н и е.

Вводное предложение, являясь составной частью основного предложения, отделяется запятыми.

*Сүүрбэ биирбэр барыыбар, оччого ыраас харахтаах-көстөөх этим, дьонум дьэ ойох ыл диэн хаайаллар. Кини этэринэн, биңиги, тугу да гыммакка, быар куустан олорор үнүбүт.*

**19.** Авторское слово или авторский текст, которые вводятся в предложение с целью уточнения или дополнения смысла того или иного слова, заключаются в скобки.

*Буор ыңан, дынтипинитэ таптайан, грузовикка (*таңаңас тиэйэр массының*) анаан оңорбут киэн суоллара кэлэллэр. Сир аннынаңы баай барыта (*ныңып, таас чох, урууда уо.д.а.*), ойуурдар, уулар, норуот бас билиитигэр киирэллэр.*

П р и м е ч а н и е.

а) ссылки на автора и источник цитирования заключаются в скобки.

*Саха омук тыла үрүйэ уутун курдук сэргэх, сир симэгэн курдук сиэдэрэй.* (Амма Аччыгыйа).

б) точка или запятая ставятся за скобками.

*“Хоноһолор бааллар дуу, тугуй?” – дэстителэр (бука, ону бишр кини эппитэ буолуо да, мин өйбөр бары эппиттэрин курдук хаалбыт). Хата дьолбор (оо, барахсан кини! Үтүө да суюбастаах, учүгэй да кини этэ), көһүтүүлээх суругум сотору кэлбитэ.*

#### **4. Знаки препинания при обособляемых приложениях и обстоятельствах**

**20.** Одиночные или распространенные приложения обособляются запятыми.

*Балыксыт оғонньор балағаныгар, уйатыгар, тымтайын сүкпүтүнэн киирэн кэллэ. Бишрдэ тойоммуунуун, бу Киргиэлэй ағатыныын, үрэххэ оғолоох эһэгэ түбэспиппит. Биңиги, балыына балаататыгар сытааччылар, бу киэнэ кылаабынай бырааспытын хайгаан сэһэргэстибит.*

П р и м е ч а н и е.

Распространенные или имеющие внутри знаки препинания приложения обособляются с двух сторон тире.

*Оттон эһигини – урукку олох сидың тылын, умнууллубут үөхсүүтүн көбүппүт дөнү – көрбөппүт дуо? Бу туюхпүтүй, эниэхэ – халың ча гардаах, үгүс аймахтаах дөннөрго – уруу буолла дуу, тугуй? Эбэм – агам ийэтэ, Боккуйа эмээхсин – улахан кыынын аахха, сылгыныт Мэхээчэлэххэ, олорор.*

**21.** Обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, обособляются запятыми независимо от места расположения по отношению к глаголу-сказуемому.

*Хондууктар дъахтар, икки эр кинин киллэрээт, ааны саба огуста. Бу күрэстэңиңэ, хайалара иннин биэрэрин корөорүү, мин аттыларынаңы ыскаамыйаңа олоруннум. Чубуку Дъэкиим уонна Сааска, луугу хар-кур ыстыы-ыстыы, эмпэни таңнары сырсан түспүттэрэ.*

### П р и м е ч а н и е.

а) уступительные обороты, оканчивающиеся соединительными союзами *буолан баран*, *эрээри*, отделяются запятыми.

*Бүөтүр, түорт уончыттын эрэ тахсыбыт эрээри, билэ агамсыйбыт, көгөччөр гына туртайбыт баттахтаах... Кыыс, атын сиргэ барыагын бағарар буолан баран, кими да билбэт.*

б) одиночное обстоятельство, выраженное деепричастием и отстоящее от сказуемого, обособляется запятыми.

*О, чоллургатан, астыга суюх буолсу, оғолоор... Сотору согуһунан, иһиллэспэккэ, иккиэн тэнцэ саңарап буоллулар. Кыһийан, сиргэ силлэтэлир буолла.*

в) приложения, уточняющие обстоятельства места и времени, обособляются с двух сторон запятыми.

*Кыарағас алаас үрдүгэр, тыа бывыһыгар, бывыкаайык тулаайах балағантан сэдэх согустук кыым тахса турар этэ. Балаған иннигэр, сылбах огуруот иһигэр, үс-түөрт сыарга от бугулланан турар. Киэһэ, боруңуй буолуутун сагана, саңа ыстаансыйа дэриэбинэгэ уоту биэрэр. Биирдэ, күнүс, Моийторук айаға табыллан киирдэ.*

**22.** Если обстоятельство образа действия, выраженное деепричастием на *-бытынан*, имеющим при себе уточняющие слова, отстоит от сказуемого, то оно обособляется запятыми.

*Ачыкылаах кини, эйэгэстик мичээрдээбитеинэн, миэхэ чую тийэн кэллэ... Икки ытыспын нэлэппитинэн, онох диэки дыулустум. Оғонньор, дыэ таын одууланан кынчыатаа бытынан, бэрт оргууй туос холтуунун ылан, табах сыңсыйда.*

**23.** Обстоятельства, выраженные наречиями на *-лыы*, образованными от причастий, если выделяются в речи, отделяются запятыми.

*Кини, улаханнык кэлэйбиттии, киэр хайыһан кэбистэ. Дьоннор, кини эппитин сөбүлүүрдүү, бары күөдүйэ түстүлэр. Ныыкан манан бүтэрдэ, аны эһигини истиэм диебиттии, олорунан кэбистэ.*

**24.** Распространенные обстоятельства в значении сравнения отделяются запятыми.

*Балаған иннигэр намыһах согус ыал ампаара баара, дыудыайбит ого баттағын курдук, кур эрбэһининэн бүрүллэн турар. Күн, саха дъахтарын дъабака бэргэһэтин үрүң көмүс туонахтатын курдук, нэшилэ кылбайан көстөр.*

### П р и м е ч а н и е.

Распространенные обстоятельства, стоящие после прямой речи в конце авторской речи, отделяются запятыми.

“Көлөнгүмүтүн бывынаатахпым ити дии”, – диэтэ Шура, холкуйбуттуу үөнэ тыынан баран. “Ынах хомуйан кэлбиккин көрөммүн, иккин төрөөбүт саңа үөрбүтүм”, – диэтэ Байбал, *Марба диэки учүгэй харагынан корутэлии-корутэлии*. “Киңибит аңылыга бүтэн эрдэгэ, илдьэн биэриэх буоллум”, – диэтэ азам, *итии чэйин сыңсырыйан иң олорон*.

## II. Знаки препинания в сложном предложении

### 1. Знаки препинания в сложносочиненном предложении

**25.** Если части сложносочиненного предложения обозначают одновременное или переменное действие, то отделяются друг от друга запятыми.

*Таңырдъа итиибит эргийбит, халдааыйы сирэйэ хараарбыт. Тылтан тыл төрөөтө, этинии буолан барда. Кэлбипит, қуорат сахата лыык курдук мунныустубут.*

**26.** Между частями сложносочиненного предложения ставится тире, если вторая часть предложения заключает в себе значение противопоставления или внезапности.

*Биэрэр или билэр – ылар или билбэт. Булудуо – бар дыон буллардылар. Сэмэн Ыстаарынын саңата суюх остуулга сыйтар суулааңы ылан ханыаты өһүлбүтэ – Тэрэнтэй сүтэрбит суумката тахсан кэллэ. Биирдэ биир оннуу тирээбилэ түүрэ барда – санаан бүтүннүү курулуу түстэ.*

**27.** Если части сложносочиненного предложения соединяются между собой союзом или соединительным словом (кроме уонна, итиэннэ), то перед союзом или соединительным словом ставится запятая.

*Күөл хомуүн тыаңа солко таңас курдук суугуунуур уонна өр буолабуола собо оонньоон курк гынара иниллэр. Ыраах ханна эрэ сыйарға тыаңа иниллэр итиэннэ барыта им-ним, ылы-чып. Аан дэлэй соғустук тэлэс гынна да, саалаах үс киңи соғотохто тиргиллэ түстэ. Кинилэр Ньюргүүн дин кыыстаахтара, оттон үрэх угуор олорооччу Нарафбаннаах Лоокуут дин суюс-соботох уол оболохторо. Таңас суюйа турар, ол эрээри уона хаан кыңыл кырааскалаах. Сөмөлүөтүнэн көтөөччүлэр бары атаарар дыонноох эбиттэр, арай Тасяны ким да атаарбат.*

**28.** Если одно из частей сложносочиненного предложения уточняет содержание другого или указывает причину сказанного в другом, то между ними ставится двоеточие.

*Ким эрэ бурдук тардар быңылаах: таас тыаңа кыыкырдыыр, уонна им-ним. Лэбән-лэбән бынаардылар: урут сыйдышбатах эбит. Оттон Илья тыыс этэрбәнин устар өссө кытаанах буолла: кээнчэлиин хам тоңмут.*

**29.** Между простыми предложениями, входящими в состав сложносочиненного предложения, ставится точка с запятой, если они являются распространенными или имеют внутри знаки препинания.

Түүлээх Уллуңах, умса түнэн баран, сытар эбит; Чүөчэски, аңаар илиитин ойоон баран, мичээрдии-мичээрдии, дүлүү үрдүгээр олорор эбит; Түргэн иччитин аттыгар, буруйдаах кини быннытынан сырбаңнысырбаңныы, тураг эбит. Оттон хотуннара Өкулүүнэ эмээхсин – үрдүк уңуохтаах, унун синнигэс сирэйдээх, толуу эмээхсин – азыяахтык, ол гынан баран ордук сүлүүннээхтик саңарара; киниттэн хайдах эрэ өрүү тымныы аңылыйа сылдар курдуга; ол эрээри кини кытаанаңын, күтүрүн туңунан ким да саңарбат буолара.

## 2. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении

**30.** Придаточная часть сложноподчиненного предложения отделяется от главной запятой.

*Чугастаагы холкуостар дэриэбинэ чугаңынаагы сис тыланы солооннор, унааран көстөр киэн бурдук бааныналара ўоскээбиттэр. Маайыны кытта олоруохпум диэн, Сөдүөччүйэ, ўөрбүт курдук буолбута. Агыс өргөстөөх аламай маңан күн күөх халлааңца күөрэйэн эрдэгинэ, Кустук Сүүрохтай, унуктар кэмэ кэлэн, олоро биэрбитэ. Ныургуүн утүөрэн истэгин аайы, кини дьоннорун ўөрүүтэ улаатан истэгин аайы, того эрэ хам-түм Ныургуүн тиллибитин, хостоммутун туңунан, бэркэ нааллаан ахтыныыны саҕалыыр буолбута. Ол киэнэтээги халлаан учүгэйин, ырааын курдук, кинилэр эмиэ чэпчэкитик, сэргэхтик туттан, оонньюукорулүү, ыллыы-туойа сылдарлара.*

П р и м е ч а н и е.

а) запятая между главной частью и придаточной, присоединяемой падежными аффиксами, не ставится.

*Оғонньор кинтэ кэпсэтэ корсубутүгэр көх-нэм буолла. Ким ханныгын-тугун оғотор, хата, эндэппээккэ билэллэр.*

б) придаточное определительное, придаточное подлежащее, придаточное сказуемостное не отделяются запятыми от главного.

*Ынах кэйбит ынаңын ынах кэйэр. Эн муспум баайың манна суюх. Үрэх хайдах көрсөрө биллибэт. Сэрии уурайбыта хас да сыл буолла... Буруйдаах мин баарбын.*

**31.** Несколько однородных придаточных предложений отделяются друг от друга запятыми.

*Бу сүөнүгүт того эрэ хаар уулларын, күөх от бытыгырырын, мутукча-сэбиридэх тылларын, собо ыырын кэтэһэр эбээт! Сирдээги олох утүөтэ бүтэн, манна көрсүбүт саамай күндү, чугас дьоно бары суюх*

*буолтарын кэниэ, туюх иһин, тугу манаан бу иччитэх сиргэ соғотогун хаалбыта буолуой?*

П р и м е ч а н и е.

Несколько придаточных предложений, распространенных, имеющих внутри себя знаки препинания, отделяются друг от друга точкой с запятой.

*Сүбэ муннъахха Степанов “триумвираты” хайгаан тыл эппитин, латыын алпаабытын “р” буукубатын “эр” диэн аахпытын; алпаабыт бүтәник да буукубатыгар тиийэ биштэмишиниэри айбыт иһин, нырэй ииттиитигэр балаңыаныа тупсубат кыахтаах диебитин; дакылаатчыт “демагогтарынан” ааттаабытын; кыстык туругун; тэпилииссэ, оттон да атыттар тустарынан кэпсээтилэр. Остуоруйабыт, үгэс курдук, аһаан-сиэн бүтэн, ыкса киэһэ буолбутун кэниэ; учүгэйдик ороннору оностон, утуйар киэбинэн бары сыппыппыт кэниэ, сагаланара.*

32. Придаточное предложение, находящееся внутри главного, выделяется запятыми с двух сторон.

*Оғонньор, таптыыр ыта сүтэн, ытын оғолоро ыал устун тарғастылар. Семен, оламырыын тыас нымси баттаабытыгар дылы, сиргэ сирэйинэн умса баран түспүтэ.*

### III. Знаки препинания при прямой речи

33. Прямая речь, включенная в авторский текст, заключается в кавычки.

Онуоха Күһэнэй кырдьягас эттэ: “Аламай маңан күн курдук саныыр дөгөтторуом, оччого Ныургуңуну икки үйэлээбйт, толору дьоллообут, иккинин торотон күнү кордорбүт Лоокуут эбйт!” Ылдьаа киирэн: “Дорооболоруң!” – диебитэ. Николай Дмитриевич оғолору дьиэлэригэр атаара турал: “Степа, билигин абаңаң Киргиэлэй оғонньорго учууталбар Пластиновка бу түүн хонорбун көңүллээ дие уонна сарсыарда эрдэ турал, миигин огуңугар бииргэ илдээ таңыстын диир диэн киниэхэ эт”, – диэн Киргиэлэй оғонньорго илдьиттээтэ уонна: “Эн киэһэ Машаны илдээ кэлээр”, – диеэтэ.

П р и м е ч а н и е.

Если прямая речь оказывается внутри слов автора, то она заключается в кавычки, перед ней ставится двоеточие, а после нее – запятая (вопросительный и восклицательный знаки или многоточие) и тире.

*Көрөн баран: “О, бу иһэр!” – дэстителэр. Холкуостаахтар, салайтар үлэһиттэр Иван Ивановичтан: “Дьонңун того үлэлэппэккин?” – диэн ыйытар буолулар.*

34. Если прямая речь следует за авторской, то после авторской речи ставится двоеточие.

*Сирдьитим аара хааллаар табатын тула хаама сылдан табатын кытта кэпсэттэ: “Мөлтөх эрэйдээх буолаңын, соготогун хааларың кэллэ дии...” Онуоха Чүөчэески хардаар: “Суох! Мин да кыйбатым, эн да кыйбатың, ол оннугар иккисэн кыйтардыбыт”.*

**35.** Если прямая речь стоит перед вводящими ее словами автора, то после прямой речи ставится запятая и тире. Иногда после прямой речи, в зависимости от ее смыслового содержания, вместо запятой может стоять вопросительный знак (или восклицательный, или многоточие).

*“Оғонньоор, бу көстүбүт комустээх үрүйени эн аакынан сурүйтарыам”, – диэбитэ Кириллин табахтыы олорор Чээбий Сөдүүккэ. “Луохтуур тойоон, бу эмим туюхтан харыстаах диэтиң этэ?” – диэтэ улахан бағайытык. “Элбэги кэпсэтэ турохха бириэмэ суох, онон саата агалың!... Сэриигэ барабыт!” – диэн этэн танаарда. “Ити оғолор сага суохпум... Кини саатыах...”, –диэтэ.*

#### П р и м е ч а н и е.

Тире в сочетании с другими знаками препинания всегда занимает последнее место.

*“Пахай, өлөн хаалбыт эхэгэ түбэстим буолбаат!” – диэн Коля сиргэ силлээтэ.*

**36.** Если слова автора разрывают прямую речь, то с двух сторон отделяются запятыми и тире.

*“Табаарыстар, – диэбитэ кини, дьону тула корон баран, – Алдан көмүүн биниги, манна турар дьон бары, буллубут, арыйдыбыт”.*

#### П р и м е ч а н и е.

а) если на месте разрыва прямой речи предполагается точка, то перед словами автора ставятся запятая и тире, после авторских слов — точка и тире. Вторая часть прямой речи начинается с прописной буквы.

*“Бэйи, бэйи, тохтоо, – диэтэ оғонньор, Киргизлэй диэки ууна-ууна. – Үлэттэн “бассабыктыы аккаастанар” диэн тыл суох, “бассабыктыы ылынаар” диэн баар”. “Бу кэпэрэтиштэн сыйыйы тимири тиэйэ баран иһэбин, –диэн баран, олох уларыйытын бэйэтэ да бэркинээбит курдук, күллэ. – Онноогор эхэни үөрэтэллэрин курдук, сэбиэскэй былаас обургу үөрэттэ, доғор ... ”*

б) если на месте разрыва оказывается вопросительный или восклицательный знак, за ним следует тире перед словами автора (со строчной буквы), после авторских слов ставится точка и тире. Вторая часть прямой речи начинается с прописной буквы.

*“Мин тийиэм... Ихиттиң дуо? – диэн, симик саңа иһилэр-иһиллибэттик уос иһигэр ботугураабыта. – Бырааай!...” “Tr-rr, дъаабал, тохтоо! – диэтэ оғонньор сүр эрчимнээхтик, муонаатын чиккэччи*

*тардыбытынан кыргыттарга эргилиннэ. – Кэллибит, бу дьиэ диэбиккит дии?*

в) если слова автора распадаются по смыслу на две части, которые относятся к разным частям прямой речи, то при соблюдении других условий после слов автора ставится двоеточие и тире. Вторая часть прямой речи начинается с прописной буквы.

*“Оргууй эрэ! – Тишко, сур киңнээхтик бына түнэн эппитинэн, өйдөнөн иһэн, төттөрү олорунан кэбинэр... ханна эрэ остуул аниын диэки умса корон олорон, боллургаата: – Якутскойга кылаабынай салайааччылара билигин кими диибит?» “Бу аак эйиэхэ хаста кэлэ сырыйта? – саңарбатагын иһин бэйэтэ: – Хаста эмэтэ...”*

37. В художественной литературе диалог пишется так: при абзацном выделении реплик диалога перед репликой ставится тире. Кавычки не применяются.

- |   |   |
|---|---|
| <p>– Нохоо, кимңиний бу?</p> <p>– Өлөксөйбүн.</p> <p>– Ким уолунағын?</p> <p>– Ийэм оғотобун.</p> | <p>– Сааһың хаскыный?</p> <p>– Уон ағыһым.</p> <p>– Аата, үчүгэйин!</p> |
|---|---|

П р и м е ч а н и е.

а) если в диалоге прямая речь принадлежит разным лицам, то каждая реплика выделяется кавычками отдельно и реплики отделяются друг от друга знаком тире.

*“Хайа, ийэбит тиллэн эрэр дуо?” – “Бэйи, тиллээри гынан эрэр, тохтооң!” – “Хайа, ыксаатыбыт дии, ийэбит тиллэн эрэр дуо?” – “Бэйи, бэйи, ыксаамаң! Ийэгит тиллэн эрэр, күүтэ түһүң”. “Хонор сирбит тоһо хаалла?” – “Табаларбыт ырбатахтарына, сэттэ биэрэстэ буолуо этэ. Оттон табаларбыт ырдахтарына, икки дакөс буолан тахсыаң”.*

б) в художественной литературе внутренняя речь (мысль про себя) оформляется знаками препинания так же, как прямая речь. Онтон кини өйүгэр: *“Эйигин бары ыараҳаттары қыайыя дии саныбыын”*, – диэн тыллар охсуллан аастылар. Уонна кэргэнэ күлэ олорорун корон: *“Күлүмэ, Никанор, ити иһэ истээх...”* – диэн бағарар да, тыла барбат.

в) если ранее высказанная речь входит в диалог или в другую прямую речь, то в кавычки заключается отдельно.

- Эйигин мин көрөр буоллум, – диэтэ Буута.
- Хайдах?
- Эн ағаң: *“Оғобун оғолор атағастыахтара, корө-истэ сылдьяар”*, – диэтэ. Кини доғорун көрсө түнээт: *“Оғонньор илдьиттиир: “Күлүүп сэбиэдиссэйэ сэргэхситэ кэлэ сырыйтын”*. Онон хомунан бара оғус”, – диэтэ.

г) Тексты писем, телеграмм, цитат также заключаются в кавычки.

*Онтон балтыгар Сардаанаңа бу суругу хайдах ылары-биэрэри, кистири суруйда: “Чэ, тоойуом, кытаат. Ыл пионердыы эгэрдэтэ. Мин үчүгэйдик сыйдабын. Ахтыма, сотору кириэм. Маны кимиэхэ да этимэ. Чэ, оробуочай-бааңынай дыялатаын иннигэр куруук бэлэм буол!” “Таба сүттэ, соппутуой, түргэнник кэлиң”* диэн бүгүн Олег бөһүөлэккэ түөрт тыллаах тэлэгирээмэни ылан кыныран иһэр.

#### IV. Особые случаи употребления знаков препинания

##### 1. Тире

**38.** Между подлежащим и сказуемым на месте отсутствующей связи ставится тире, если подлежащее и сказуемое выражены существительными в форме основного падежа.

*Биңиги ийэ тылбыт – киәң дириң, муударай ис хоһоонноох, хомогой-ныымсағай, имигэс пуормалаах, бэрт баай, дэлэй элбэх өңнөөх, кырааскалаах, сүрэгүү өрүүкүтэр, дууһаны долгутар, өйү улүүтэр күустээх-кыахтаах, имәңнээх-илбистээх, кэрэ-дьикти тыл! Тиихэн Ситиикин – промкэмбинээт ууha. Киһиэхэ хайғабыл – уүнээйигэ уогурдуу кэриэтэ. Улэлиир – аһыыр, үлэлээбэт – ахаабат. Биэс төгүл биэс – сүүрбэ биэс.*

П р и м е ч а н и е.

а) если сказуемое такого предложения имеет вспомогательное слово, тире не ставится.

*Ол киhi били Даадар чаччына уола Чохоон Сэмэн эбит. Киәң холку буолуу ханык да киһиэхэ саамай учүгэй майгы буолар. Эллэй диэн Эллэй. Кыыл аата кыыл, киhi аата киhi.*

б) если подлежащее выражено указательным местоимением, то отделяется от сказуемого знаком тире.

*Бу – саас ахсын хампа күөгүнэн суугунуур алар тыа. Ол – Ноорон дыиэтэ көстөр.*

в) подлежащее и сказуемое, обозначающие основное содержание высказанной мысли, отделяются друг от друга тире. При этом предложение имеет обратный порядок слов (инверсия).

*Аан дойдуга туюхтан да учүгэй – эйэ, туюхтан да куһаған – иңсэ. Дэриэбинэгэ кэлбит киһини аан бастакынан көрсөөччүлэр – ыттар. Аарыма тайахха саатын эспит ааттаах булчут – кини.*

**39.** В предложении, чтобы не повторять слово, на месте пропуска ставится тире.

*Маайа икки кыына иккиэн үөрэнэллэр: кыратат – манна, улахана – куоракка. Үгэс быңызытынан бастаан дакылаат буолбута. Онтон – кэнсиэр.*

### П р и м е ч а н и е.

Между нераспространенными главными членами предложения, ставится тире. *Көрдөр – харагым, көтүрдэр – тииним. Мөккүөр да – мөһөөх, тыл да – тынынча. Куюбах – ойуурунан, киши – дьонунан.*

**40.** Между словами, обозначающими место, время, число, ставится тире.

*Москва – Дьокууский тыраассатыгар үгүс сөмөлүөт көтөр. XVII-XIX үйэлэргэ нуучча литэрэтиирэтин сайдыыта улаханык күүнүрбүтэ. 100-200 сылынан тухох буолуогун ким да билбэт. Кэнники да үөрэниэхтэрэ. Билигин оскуола – производство – үөрэх. 1931 сыллаахха Незаметнай-Дьокууский-Незаметнай морсуруутунан хайынарынан аан бастаан айаннааын буолбута.*

## 2. Кавычки

**41.** Названия пароходов, автомобилей, газет, журналов, художественных литературных произведений и т. д. заключаются в кавычки.

*“М.Аммосов” теплоход, “Жигули” массыныа, “Урал” матасыныылы, “Кыым” хаңыат, “Чолбон” сурунаал, “Сааскы кэм” арамаан, “Таатта” маңаңыын, “Дьогур” оскуола, “Тобул” кулууп, “Саха омук” түмсүү, “Хомус” ансаамбыл, “Сыккыс” куруүюк уод.а.*

### П р и м е ч а н и е.

а) простые имена собственные оформляются без кавычек.

*В.Павлов аатынан «Сардаана» баабырыка, Дьокуускайдаазы педагогической колледж, Өлүөнэ өрүс, Харыйалаах сайылыга.*

б) клички животных, географические названия пишутся без кавычек.

*Харачаан (ынах), Сындырыс (ат), Баңырғас (ыт), Толугур (алаас), Хаңалас улууha.*

**42.** Единичные или отдельные слова пишутся в кавычках в следующих случаях: незнакомые, чуждые слова; архаизмы или неологизмы; иронические слова и выражения; слова, использованные не в прямом значении.

*Онно “иууччалаабытын” ойдоон баран, Баңылай күллэ: “Тырахачыыс” буола-буола, үөдэнтэн булбут тылым эбитэй”, – дии санаата. “Тойонуом! Ыал аатыттан аастым, бишр бастың ынаңым “эбээр” өллө, соғотох ынахтаах хааллыбыт”, – диэн ағалара тоңхонюоото. Хайа, бу “тойоммут” тыыннаах эбиккин дуу? Онно мин ағам бишр бухатыры оонньуурга эмиэ “артыыс” буолбут. «Киши сиир» туойа – «сиир сүөгэйэ».*

### П р и м е ч а н и е.

а) подражание чужой речи, повторение слова в измененной форме заключаются в кавычки.

*Иван. Сэрэнэ сатаабытым ээ(таксар).*

*Патефонов. “Сэрэнэн”. Эйнэхэ итиччэ “сэрэммит” кини баар ини.*

- *Тохтоо, Тит! – Иван Иванович хос иниттэн өңөйөн көрөр.*
- *“Тохтоо” буолбат.*

б) в кавычки заключается часть текста из ранее прозвучавшей речи.

*Үтүүрүүн бывыныгар кими эрэ үөгэр: “Ыргайа сыйыйбыт, уллэ сыйыйбыт, дыгдайа сыйыйбыт!..” Дыхтар саңатыттан буоллазына, буруйдаах кини саманна баар буолуон сөпкө дылы. Ол эрээри “ыргайа сыйыйбыт” кини көстүбэт: эр кини, оғолор бары көтөхтөрө сурдээх. Оғолор элбэхтэрэ киниэхэ “балабына буорсуйя” биэрэр иэстэн хаан да тахсыбаттар.*

в) в кавычки также заключаются слова, повторяемые выборочно из ранее высказанного. *Чую буруйун туһунан кинилэр очо тохтооботтор, “чолойбутун, олойбутун, быччайбытын” ордук кынанан бэлиэтииллэр.*

### 3. Точка

**43.** Точка ставится при сокращении слов, в том числе и по первой букве.

*Н.Д.Неустроев, Дьюкууский к., Ярославской ул., акад., 20 мун., 10 сөк.*

**Примечание.**

Точка не ставится:

- 1) в аббревиатурах и сложносокращенных словах: *СӨ, ТООЧИ, ХИФУ, союхос, бэлийтэкэниэмийэ;*
  - 2) в сокращенных названиях метрических единиц: *30 м, 15 км, 6 см;*
  - 3) в главах книг; в названиях рубрик и статей книг, газет, журналов и др.
  - 4) точка не ставится между инициалами автора: *АА, КУ, АФ.*
-